

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 07-5909  
Podgorica, 22. novembra 2019. godine

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	22. 11 20 19 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	27-11/19-2
VEZA:	
EPA:	867 XXVI
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 17. oktobra 2019. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI MORSKE SREDINE**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su ZORAN TOMIĆ, sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma i EŠEF HUSIĆ, generalni direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

PREDSJEDNIK  
Duško Marković, s. r.

**ZAKON  
O ZAŠTITI MORSKE SREDINE\***

**I. OSNOVNE ODREDBE**

**Predmet**

**Član 1**

Zaštita morske sredine ostvaruje se na način utvrđen ovim zakonom i Konvencijom o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja.

**Definicija morske sredine**

**Član 2**

Morska sredina je područje otvorenog mora, rječnih ušća (estuara), morsko obalno područje, uključujući unutrašnje morske vode, teritorijalno more pod suverenitetom Crne Gore, morsko dno i morsko podmorje koje predstavlja životni prostor organizama i njihovih zajednica.

**Ciljevi zaštite morske sredine**

**Član 3**

Zaštita morske sredine sprovodi se radi:

- 1) zaštite, očuvanja, sanacije i valorizacije i gdje je to moguće, obnavljanja strukture i funkcije morskih i obalnih ekosistema i zaštite biodiverziteta;
- 2) očuvanja zaštićenih područja u moru i ekološki značajnih područja u okviru mreže Natura 2000;
- 3) sprečavanja, odnosno kada je moguće i smanjenja zagađenja, odnosno opterećenja morske sredine i obalnog područja, na način kojim se obezbjeđuje smanjenje negativnih uticaja ili rizika za zdravlje ljudi i/ili biodiverzitet i zdravlje ekosistema i/ili korišćenje mora i obale u skladu sa zakonom;
- 4) očuvanja, unapređenja i/ili ponovnog uspostavljanja ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u moru i obalnom području;
- 5) očuvanja morskog i obalnog područja u korist sadašnjih i budućih generacija;
- 6) održivog korišćenja prirodnih resursa u moru i obalnom području, naročito prostora, morskih i kopnenih voda;
- 7) očuvanja cjelovitosti obalnih ekosistema, predjela i geomorfologije;
- 8) sprečavanja i/ili ublažavanja uticaja prirodnih pojava, naročito klimatskih promjena, koje mogu biti prouzrokovane prirodnim ili ljudskim aktivnostima; i
- 9) usklađivanja javnih i privatnih potreba i odluka na državnom i lokalnom nivou, koje utiču na korišćenje morskog i obalnog područja.

**Primjena drugih zakona**

**Član 4**

Na zaštitu morske sredine primjenjuju se i zakoni kojima se uređuje: zaštita životne sredine, morski i podmorski prostor Crne Gore, zaštita mora od zagađivanja sa plovnih objekata, zaštita kulturnih dobara i zaštita voda.

## Značenje izraza

### Član 5

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **morske vode** su unutrašnje morske vode i teritorijalno more Crne Gore i njihovo dno i podmorje, od osnovne linije od koje se mjere teritorijalne vode do najdalje linije područja na kojem Crna Gora ostvaruje suverena prava, odnosno jurisdikciju;
- 2) **tranzicione vode** su kopnene vode u blizini rječnih ušća, koje su djelimično slane usljed blizine priobalnih voda i nalaze se pod znatnim uticajem slatkovodnih tokova;
- 3) **obalno područje** je područje opština: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, kao i morski pojas do spoljnje granice teritorijalnog mora Crne Gore;
- 4) **morska obala** je pojas kopna ograničen linijom do koje dopiru najveći talasi za vrijeme najjačeg nevremena, kao i dio kopna koji je širok šest metara, računajući od linije koja je horizontalno udaljena od linije do koje dopiru najveći talasi za vrijeme najjačeg nevremena, računajući od obalne linije;
- 5) **zagađivanje morske sredine** je direktno ili indirektno unošenje materija ili energije u morsku sredinu, koje nastaje kao posljedica ljudske aktivnosti, uključujući promjenu svjetlosnih uslova i morsku podvodnu buku, a koje dovode ili mogu dovesti do štetnih posljedica kao što su: nanošenje štete prirodnim resursima i ekosistemima, uključujući gubitak biodiverziteta, prouzrokovanje opasnosti za zdravlje ljudi, sprečavanje morskih aktivnosti, uključujući ribolov, turizam i rekreaciju, sprečavanje drugih dozvoljenih upotreba mora i kopna, pogoršavanje kvaliteta morske vode, kao i smanjenje atraktivnosti morskog i obalnog područja ili pogoršavanje održivog korišćenja dobara i usluga u morskim ekosistemima;
- 6) **morski region** je region Mediterana - Sredozemno more sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;
- 7) **morski podregion** je Jadranski podregion regiona Sredozemnog mora sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;
- 8) **države morskog podregiona** su države koje imaju suverenitet, odnosno jurisdikciju nad dijelom morskih voda morskog podregiona Jadranskog mora;
- 9) **ekosistemski pristup** je pristup u upravljanju ljudskim aktivnostima koji je zasnovan na najboljim dostupnim znanjima o ekosistemima i njihovoj dinamici i procesima, kao i na održivom korišćenju dobara i usluga ekosistema, čime se obezbjeđuje da se ukupno opterećenje od tih aktivnosti zadrži na nivou koji omogućava ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine i sposobnost ekosistema da odgovori na promjene uzrokovane ljudskim aktivnostima;
- 10) **integralno upravljanje obalnim područjem** je proces održivog upravljanja i korišćenja obalnog područja, uzimajući u obzir osjetljivost obalnih ekosistema i predjela, raznovrsnost aktivnosti i njihovu upotrebu, međusobno djelovanje i njihov uticaj na morske i kopnene oblasti.

## II. DOKUMENTI ZAŠTITE MORSKE SREDINE

### Strategija zaštite morske sredine

#### Član 6

- (1) Zaštita morske sredine ostvaruje se na osnovu Strategije zaštite morske sredine (u daljem tekstu: Strategija).
- (2) Strategiju donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na predlog organa državne uprave nadležnog za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).
- (3) Strategija mora biti zasnovana na ekosistemskom pristupu u upravljanju ljudskim aktivnostima, kao i na načelima integralnog upravljanja obalnim područjem, uzimajući u obzir

prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom regionu, odnosno morskom podregionu.

(4) Strategija se sastoji od:

- 1) početne procjene stanja morske sredine;
- 2) karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, sa kriterijumima i metodološkim standardima za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;
- 3) ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;
- 4) programa monitoringa morske sredine;
- 5) programa mjera za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine (u daljem tekstu: program mjera).

(5) U postupku izrade Strategije Ministarstvo je dužno da pribavi i mišljenje Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem.

(6) Sektorske strategije, politike, razvojni planovi i programi moraju biti usklađeni sa Strategijom na način da se u njima obezbijedi integracija ciljeva i mjera u oblasti zaštite morske sredine.

### Početna procjena stanja morske sredine

#### Član 7

(1) Početna procjena stanja morske sredine obuhvata:

- 1) analizu osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije;
- 2) analizu stanja i glavnih opterećenja i uticaja na status morske sredine, segmenata životne sredine obalnog područja i prostora obalnog područja, uključujući ljudske aktivnosti;
- 3) ekonomsko-socijalnu analizu korišćenja morske sredine i socio-ekonomske karakteristike obalnog područja, sa troškovima sanacije;
- 4) način planiranja i korišćenja morske sredine i upravljanja obalnim područjem.

(2) Analizama iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir i procjene priobalnih, tranzicionih i voda teritorijalnog mora, kao i procjene utvrđene Konvencijom o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja (u daljem tekstu: Barselonska konvencija).

(3) Početna procjena stanja morske sredine vrši se istom metodologijom koja se primjenjuje u morskom podregionu, odnosno morskom regionu uzimajući u obzir prekogranične uticaje i prekogranične karakteristike morske sredine.

(4) Početna procjena stanja morske sredine izrađuje se na osnovu podataka kojima raspolaže Ministarstvo, drugi organi državne uprave, naučno-istraživačke institucije i druga pravna lica.

(5) Stanje morske sredine je cjelovito stanje morske sredine, uzimajući u obzir strukturu, funkciju i procese morskih ekosistema koji čine morsku sredinu, zajedno sa prirodnim fiziografskim, geografskim, biološkim, geološkim i klimatskim faktorima, kao i fizičkim, akustičnim i hemijskim uslovima, uključujući uslove koji su nastali usljed ljudskih aktivnosti u tom području ili izvan tog područja.

(6) Način analize svojstava i karakteristika iz stava 1 tačka 1 ovog člana i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti, propisuje Ministarstvo.

## **Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine**

### **Član 8**

(1) Dobro ekološko stanje morske sredine je stanje u kojem su morska sredina i obalno područje očuvani, ekološki raznovrsni i dinamični, čisti, zdravi i produktivni u svojim prirodnim uslovima, dok je njihovo korišćenje na održivom nivou, čime se čuva potencijal za korišćenje i aktivnosti za sadašnje i buduće generacije, odnosno:

- struktura, funkcije i procesi ekosistema, zajedno sa povezanim fiziografskim, geografskim, geološkim i klimatskim faktorima, omogućavaju potpuno funkcionisanje ekoloških sistema i njihovu otpornost na promjene u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima, s tim da su vrste i staništa očuvani, da je spriječeno smanjivanje biodiverziteta prouzrokovano tim aktivnostima i da različite biološke komponente djeluju uravnoteženo;

- hidromorfološka, fizička i hemijska svojstva ekosistema, uključujući i svojstva nastala zbog ljudskih aktivnosti na tom području, doprinose funkcionisanju ekosistema, a antropogeni unosi supstanci i energije, uključujući buku, u životnu sredinu mora, ne uzrokuju uticaje zagađenja.

(2) Dobro ekološko stanje morske sredine utvrđuje se na osnovu karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(4) Prilikom utvrđivanja dobrog ekološkog stanja morske sredine uzimaju se u obzir ekosistemi, fizička i hemijska svojstva, stanišni tipovi, biološka svojstva i hidromorfologija, kao i opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu.

(5) Za utvrđivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine primjenjuje se ekosistemski pristup u upravljanju ljudskim aktivnostima i integralno upravljanje obalnim područjem.

(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

## **Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine**

### **Član 9**

(1) Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja i karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(2) Ciljevima za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine smatra se željeno stanje različitih komponenti morske sredine, kao i opterećenja i uticaji na te komponente za morski region, odnosno podregion.

(3) Prilikom utvrđivanja ciljeva i indikatora iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir karakteristike stanja morske sredine, opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu, kao i ciljevi zaštite morske i životne sredine, prostora obalnog područja, relevantni prekogranični uticaji i njegove karakteristike.

(4) Način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine propisuje Ministarstvo.

### III. PRAĆENJE STANJA MORSKE SREDINE

#### Planovi za sprovođenje Strategije

##### Član 10

Strategija se sprovodi u skladu sa programom monitoringa morske sredine i programom mjera.

#### Program monitoringa morske sredine

##### Član 11

- (1) Program monitoringa morske sredine izrađuje se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, metodoloških standarda za praćenje ekosistema, opterećenja i uticaja ljudskih aktivnosti na morsku sredinu.
- (2) Program monitoringa morske sredine je sastavni dio godišnjeg programa monitoringa životne sredine, koji se izrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje životna sredina.
- (3) Prilikom izrade programa monitoringa morske sredine uzima se u obzir program monitoringa stanja morskog ekosistema i obalnog područja.
- (4) Program monitoringa morske sredine mora biti usklađen sa programima monitoringa koji se sprovode u morskome podregionu, u skladu sa posebnim propisima i potvrđenim međunarodnim sporazumima.
- (5) Programom monitoringa morske sredine, radi usklađenosti sa programima praćenja stanja morske sredine u morskome podregionu, treba da se:
  - koristi ista metoda monitoringa stanja morske sredine koja se sprovodi u morskome podregionu, odnosno morskome regionu, radi obezbjeđivanja uporedivosti rezultata monitoringa;
  - uzimaju u obzir bitni prekogranični uticaji i prekogranične karakteristike morske sredine.
- (6) Program monitoringa morske sredine sprovodi organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: organ uprave).
- (7) U sprovođenju monitoringa morske sredine organ uprave za pojedine poslove može angažovati i akreditovana pravna lica.
- (8) Na monitoring morske sredine shodno se primjenjuju odredbe zakona o životnoj sredini, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.
- (9) Na osnovu rezultata programa monitoringa morske sredine, organ uprave sačinjava godišnji izvještaj o stanju morske sredine, koji je sastavni dio informacije o stanju životne sredine.
- (10) Organ uprave dostavlja informacije o stanju morske sredine Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i tijelima nadležnim za sprovođenje Barselonske konvencije, u skladu sa posebnim propisom.
- (11) Bliži sadržaj programa monitoringa morske sredine, kao i način sprovođenja monitoringa propisuje Ministarstvo.

#### Program mjera

##### Član 12

- (1) Radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja, sprovode se mjere utvrđene programom mjera.
- (2) Program mjera utvrđuje se na osnovu:
  - 1) početne procjene stanja morske sredine, uzimajući u obzir ciljeve i sa njima povezane indikatore za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;
  - 2) programa monitoringa morske sredine; i

- 3) propisa kojima se uređuje: upravljanje vodama, komunalnim otpadnim vodama, kvalitet vode za kupanje, kontrola zagađivanja mora sa plovnih objekata i prihvata i tretmana otpada u lukama, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima.
- (3) Program mjera sadrži i mjere koje se odnose na zaštićena područja u moru, ekosisteme i ekološki značajna područja u okviru mreže Natura 2000, mjere utvrđene potvrđenim međunarodnim sporazumima, rokove i organe nadležne za sprovođenje mjera, kao i procjenu potrebnih sredstava za njihovo sprovođenje.
- (4) Prilikom izrade programa mjera mora se voditi računa o održivom razvoju, socijalnim i ekonomskim efektima tih mjera, radi obezbjeđivanja da efekti predloženih mjera budu srazmjerni troškovima njihove realizacije i da su tehnički izvodljive.
- (5) Prilikom izrade programa mjera, Ministarstvo sačinjava procjenu uticaja i analizu troškova i koristi od predloženih mjera.
- (6) Izvještaj o sprovođenju programa mjera Ministarstvo je dužno da sačini u roku od tri godine od početka primjene programa mjera.
- (7) Bliži sadržaj programa mjera propisuje Ministarstvo.

### **Izmjene programa mjera**

#### **Član 13**

- (1) Program mjera može se izmijeniti radi otklanjanja i ublažavanja negativnih uticaja i održavanja i/ili obnavljanja cjelovitosti, strukture i funkcionalnosti ekosistema, ako Ministarstvo, u saradnji sa nadležnim državnim organima, procijeni da ljudske aktivnosti mogu u velikoj mjeri negativno da utiču na stanje morske sredine, a naročito u zaštićenim i ekološki značajnim područjima iz člana 12 stav 3 ovog zakona.
- (2) Ako ljudske aktivnosti koje se sprovode na nivou Evropske unije, odnosno na međunarodnom nivou mogu u velikoj mjeri negativno uticati na morsku sredinu u područjima koja su pod suverenitetom Crne Gore, odnosno u kojima Crna Gora ostvaruje suverena prava i jurisdikciju, a naročito u zaštićenim područjima iz člana 12 stav 3 ovog zakona, obavještavaju se nadležna tijela država iz morskog podregiona za sprovođenje mjera radi zaštite morske sredine.
- (3) Ministarstvo je dužno da, u saradnji sa nadležnim državnim organima izvrši procjenu prekograničnog uticaja koji nastaje sprovođenjem programa mjera za područja koja nijesu pod suverenitetom Crne Gore, radi smanjenja ili otklanjanja opasnosti od štete i smanjivanja negativnog uticaja na najmanju moguću mjeru za ta područja.

### **Plan hitnog djelovanja**

#### **Član 14**

- (1) U slučaju značajnog pogoršanja stanja morske sredine ili njenih djelova, Ministarstvo u saradnji sa nadležnim državnim organima sačinjava plan hitnog djelovanja.
- (2) Planom hitnog djelovanja mogu se utvrditi strožije mjere zaštite morske sredine od mjera utvrđenih programom mjera, pod uslovom da se tim mjerama ne sprečava ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine u morskome podregionu.
- (3) Plan hitnog djelovanja donosi Vlada.

### **Izuzeci od primjene mjera**

#### **Član 15**

- (1) Ministarstvo, u saradnji sa drugim nadležnim organima može odrediti slučajeve zbog kojih se ciljevi i/ili dobro ekološko stanje morske sredine ne mogu postići mjerama utvrđenim u skladu sa ovim zakonom ili u odgovarajućem roku, i to zbog:
- djelovanja ili propuštanja djelovanja za koje Crna Gora nije odgovorna;
  - prirodnih pojava;

- više sile;
  - izmjena fizičkih svojstava morske sredine koje su prouzrokovane aktivnostima preduzetim u preovlađujućem javnom interesu;
  - prirodnih uslova koji onemogućavaju blagovremeno poboljšanje stanja morske sredine.
- (2) Slučajevi iz stava 1 ovog člana utvrđuju se programom mjera.
  - (3) Prilikom određivanja slučajeva iz stava 1 ovoga člana, uzimaju se u obzir i posljedice za druge države morskog podregiona.
  - (4) Radi sprečavanja pogoršavanja stanja morske sredine u slučaju iz stava 1 ovog člana, kao i sprečavanja štetnih uticaja u morskome podregionu, odnosno morskome regionu, sprovode se posebne (*ad hoc*) mjere, koje utvrđuje Ministarstvo.
  - (5) Mjerama iz stava 4 ovog člana, mora se obezbijediti da izmjene fizičkih svojstava morske sredine trajno ne onemoguće ili ne ugroze postizanje dobrog ekološkog stanja morske sredine drugih država u morskome podregionu i morskome regionu.
  - (6) Mjere iz stava 4 ovog člana, uključuju se u program mjera, ako je to primjenjivo.

### **Izuzeci od primjene aktivnosti utvrđenih Strategijom**

#### **Član 16**

- (1) Primjena pojedinih aktivnosti utvrđenih Strategijom može se izuzeti ako:
  - nema opasnosti za morskou sredinu; ili
  - bi troškovi sprovođenja tih aktivnosti bili nesrazmjerni u odnosu na rizike za morskou sredinu, ako se njima ne prouzrokuje pogoršanje ekološkog stanja morske sredine.
- (2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na početnu procjenu stanja morske sredine.

### **Obavješćavanje Evropske komisije**

#### **Član 17**

Ako Ministarstvo u saradnji sa drugim nadležnim organima utvrdi negativan uticaj na stanje morske sredine, koji se ne može otkloniti mjerama utvrđenim ovim zakonom ili mjerama koje se sprovode u drugoj oblasti i/ili mjerama utvrđenim međunarodnim sporazumom, obavješćava se Evropska komisija, sa preporukama za poboljšanje stanja u morskou sredini.

### **Nadležni organi za zaštitu morske sredine**

#### **Član 18**

Zaštitu morske sredine obezbjeđuju Ministarstvo i organi državne uprave nadležni za: ribarstvo i upravljanje vodama, zaštitu mora od zagađivanja sa plovila, sigurnosti plovidbe i pomorskog saobraćaja, zaštitu i spašavanje, zaštitu zdravlja ljudi, zaštitu kulturne baštine, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, poslove odbrane, kao i druga pravna lica koja obavljaju poslove koji se odnose na zaštitu morske sredine.

### **Regionalna saradnja**

#### **Član 19**

- (1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskome podregionu, odnosno morskome regionu.
- (2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.



(3) Saradnja iz stava 1 ovog člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.

#### **IV. REVIZIJA STRATEGIJE, IZVJEŠTAVANJE I INFORMISANJE JAVNOSTI**

##### **Revizija Strategije**

###### **Član 20**

(1) Revizija Strategije vrši se po pravilu svake šeste godine u skladu sa promjenama u morskome podregionu, odnosno morskome regionu, a može se vršiti i u kraćem roku u zavisnosti od tih promjena.

(2) Revizija Strategije vrši se na osnovu analize početne procjene stanja morske sredine, karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, programa monitoringa morske sredine i programa mjera.

##### **Izveštavanje Evropske komisije**

###### **Član 21**

(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:

- 1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;
- 2) aktivnostima prilikom sprovođenja plana hitnog djelovanja;
- 3) slučajevima za izuzeće od primjene mjera iz člana 15 ovog zakona;
- 4) razlozima za izuzeće od primjene pojedinih aktivnosti iz Strategije u skladu sa članom 16 ovog zakona;
- 5) reviziji Strategije;
- 6) sprovođenju programa mjera.

(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.

##### **Informacioni sistem za morsku sredinu**

###### **Član 22**

(1) Radi prikupljanja podataka i izvještavanja o stanju morske sredine, organ uprave uspostavlja i vodi informacioni sistem za morsku sredinu, u okviru informacionog sistema zaštite životne sredine.

(2) Informacioni sistem za morsku sredinu naročito sadrži:

- 1) podatke koji se odnose na morsku sredinu;
- 2) podatke i pokazatelje u vezi sa ciljevima i mjerama zaštite morske sredine i obalnog područja;
- 3) podatke iz programa monitoringa morske sredine;
- 4) numeričke analize i modele u digitalnom zapisu i bazama podataka.

(3) Podaci iz informacionog sistema morske sredine koriste se za potrebe izvještavanja nadležnih tijela Evropske unije.

## **Obavještavanje javnosti**

### **Član 23**

- (1) Informacije o zaštiti morske sredine, uključujući informacije iz informacionog sistema iz člana 22 ovog zakona javno se objavljuju u otvorenom formatu.
- (2) Ministarstvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi propise koji se odnose na morsku sredinu, Strategiju sa sastavnim djelovima, podatke dobijene sprovođenjem monitoringa morske sredine i izvještaj o sprovođenju međunarodnih ugovora i konvencija iz oblasti zaštite morske sredine.

## **Koordinaciono tijelo za zaštitu morske sredine**

### **Član 24**

- (1) Radi praćenja i unapređivanja stanja morske sredine obrazuje se Koordinaciono tijelo za zaštitu morske sredine (u daljem tekstu: Koordinaciono tijelo).
- (2) Koordinaciono tijelo naročito:
  - 1) daje mišljenja na predlog Strategije i njenih sastavnih djelova;
  - 2) daje predloge od značaja za unapređenje zaštite morske sredine;
  - 3) razmatra izvještaj o sprovođenju programa mjera.

## **Sastav i način rada Koordinacionog tijela**

### **Član 25**

- (1) Koordinaciono tijelo obrazuje Vlada.
- (2) Koordinaciono tijelo čine starješina Ministarstva i predstavnici organa državne uprave nadležnih za:
  - 1) zaštitu mora od zagađivanja sa plovila, sigurnost plovidbe i pomorski saobraćaj;
  - 2) ribarstvo i upravljanje vodama;
  - 3) zaštitu i spašavanje;
  - 4) naučna istraživanja;
  - 5) zaštitu kulturne baštine;
  - 6) zaštitu zdravlja ljudi;
  - 7) istraživanje i proizvodnju ugljovodonika;
  - 8) poslove odbrane.
- (3) Predsjednik Koordinacionog tijela je starješina Ministarstva.
- (4) Stručne i administrativne poslove za potrebe Koordinacionog tijela obavlja Ministarstvo.
- (5) Koordinaciono tijelo za stručna pitanja može obrazovati radne grupe i angažovati eksperte.
- (6) Aktom o obrazovanju utvrđuju se zadaci i način rada Koordinacionog tijela.
- (7) Sredstva za rad Koordinacionog tijela obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

## **V. FINANSIRANJE ZAŠTITE MORSKE SREDINE**

### **Izvori finansiranja**

#### **Član 26**

Zaštita morske sredine finansira se iz:

- 1) Budžeta Crne Gore,
- 2) donacija, i
- 3) drugih izvora u skladu sa zakonom.

## **VI. NADZOR**

### **Organi koji vrše nadzor**

#### **Član 27**

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u okviru utvrđenih nadležnosti, vrše Ministarstvo i drugi nadležni organi državne uprave, iz člana 18 ovog zakona, u skladu sa zakonom.

## **VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Podzakonski akti**

#### **Član 28**

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Rok za donošenje strategije**

#### **Član 29**

- (1) Početna procjena stanja morske sredine donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana donošenja početne procjene iz stava 1 ovog člana.
- (3) Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana utvrđivanja karakteristika iz stava 2 ovog člana.
- (4) Program monitoringa morske sredine donijeće se u roku od godinu dana od dana utvrđivanja ciljeva i indikatora iz stava 3 ovog člana.
- (5) Program mjera donijeće se u roku od godinu dana od dana donošenja programa monitoringa morske sredine.

### **Obrazovanje Koordinacionog tijela**

#### **Član 30**

Koordinaciono tijelo obrazovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Primjena**

#### **Član 31**

Odredba člana 21 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

### **Prestanak važenja**

#### **Član 32**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 35 i člana 89 stav 2 Zakona o životnoj sredini („Službeni list CG“, broj 52/16).

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 33**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

\* U ovaj zakon prenešene su: Direktiva 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike životne sredine mora, Direktiva 2017/845/EU Evropskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća u pogledu okvirnog popisa elemenata koje treba uzeti u obzir pri pripremi strategija za zaštitu morske sredine i Odluka Komisije 2017/848/EU o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda o dobrom ekološkom stanju morske sredine.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o zaštiti morske sredine, sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

### **II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Donošenje Zakona o zaštiti morske sredine predviđeno je u cilju stvaranja adekvatnog zakonskog mehanizma za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine. Ovim zakonom se stvara osnova za izradu, razvoj, primjenu i praćenje primjene Strategije zaštite morske sredine. Zakonom o životnoj sredini („Službeni list CG“, broj 52/16) je okvirno i djelimično uređeno pitanje donošenja Strategije zaštite morske sredine, ali se ukazala potreba donošenja posebnog zakona koji će na adekvatan način urediti sistem u Crnoj Gori i na taj način ostvariti preduslov za usklađivanje s evropskom praksom u ovoj oblasti. Istovremeno, zakonom se reguliše i uspostavljanje međusektorske saradnje u oblasti zaštite morske sredine, a stvaraju se i uslovi za opšte djelovanje na način da preduzete mjere u zaštiti morske sredine budu koordinirane i usaglašene na nivou morskih podregiona, odnosno regiona.

Takođe, Programom rada Vlade za 2019. godinu, Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2019-2020. godina, kao i Nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom za period 2016-2020 mjerom 80. predviđeno je donošenje odgovarajućih zakonskih odredbi u skladu sa Okvirnom direktivom o morskoj strategiji (MSFD, 2008/56/MSFD).

Posmatrano na regionalnom i globalnom nivou, zaštita morske sredine je od posebnog značaja i jedan je od ciljeva održivog razvoja do 2030. godine koji su definisani Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Dodatno, na nacionalnom nivou, obalno područje Crne Gore spada u najvrjednije nacionalne resurse. Karakteriše ga visok razvojni potencijal koji ima suštinski značaj za razvoj crnogorskog društva. Međutim, karakterišu ga i kompleksni odnosi između čovjekovih aktivnosti i prirodnog okruženja koji često kao posljedicu imaju izražene pritiske na prirodne resurse. Budući da je pristupanje Evropskoj uniji strateški prioritet Crne Gore, od značaja je da EU politika koja se odnosi na morsko i obalno područje podrazumijeva obezbjeđivanje zdrave i stabilne životne sredine, ali i zaštite prirodnih resursa kao osnova za dugoročno planiranje i sprovođenje razvojnih aktivnosti.

Predloženim Zakonom ostvariće se okvir i način zaštite morske sredine kroz primjenu funkcionalnih mehanizama za pripremu i primjenu Strategije za zaštitu morske sredine u Crnoj Gori.

### **III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA**

U cilju postepene harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa legislativom Evropske unije u oblasti zaštite morske sredine, kako bi se ispunili prioriteti u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja i Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, s akcionim planom za period 2016-2020, i približili standardima koji se primjenjuju u EU, pristupilo se pripremi Zakona o zaštiti morske sredine. Ovim zakonom su stvoreni mehanizmi za adekvatnu transpoziciju i primjenu:

- Direktiva 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. juna 2008. godine o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morske sredine (Okvirna direktiva o morskoj strategiji);
- Direktiva 2017/845/EU Evropskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća u pogledu okvirnog popisa elemenata koje treba uzeti u obzir pri pripremi strategija za zaštitu morske sredine;
- Odluka Komisije 2017/848/EU o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda za dobro ekološko stanje morskih voda, kao i specifikacija i standardizovanih metoda za praćenje i procjenu stanja, i stavljanju van snage Odluke 2010/477/EU.

### **IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

Ovim zakonom uređuje se način zaštite morske sredine. To prije svega podrazumijeva utvrđivanje ciljeva zaštite morske sredine, odnosno ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine, kao i definisanje polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, primjenu i praćenje primjene Strategije zaštite morske sredine (član 1). Pojam morske sredine definisan je u odredbi člana 2 Predloga zakona.

Odredbom člana 3 Predloga zakona utvrđeni su ciljevi zaštite morske sredine, dok je predviđeno i da se na pitanja zaštite morske sredine primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje životna sredina, morski i podmorski prostor Crne Gore, zaštita mora od zagađivanja sa plovnih objekata, zaštita kulturnih dobara i zaštita voda u pogledu pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom (član 4 Predloga zakona).

Predlogom zakona je dalje definisana i izrada Strategije za zaštitu morske sredine na osnovu kojeg se ostvaruje zaštita morske sredine (član 6). Strategija mora biti zasnovana na

ekosistemskom pristupu u upravljanju ljudskim aktivnostima, kao i drugim načelima integralnog upravljanja obalnim područjem, ali i usklađena sa sektorskim strategijama, politikama, razvojnim planovima i programima. Sastavni djelovi Strategije su početna procjena stanja morske sredine, karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine, uključujući i kriterijume i metodološke standarde za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevi i indikatori za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, program monitoringa morske sredine i program mjera za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

Odredbama čl. 7 do 13 Predloga zakona, uređuje se način pripreme i realizacije početne procjene stanja morske sredine, utvrđivanja dobrog stanja morske sredine, utvrđivanje ciljeva i indikatora za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, programa monitoringa morske sredine i programa mjera, u skladu sa zahtjevima pravne tekovine Evropske unije u oblasti zaštite morske sredine.

U slučaju potrebe za hitno djelovanje usljed značajnog pogoršanja stanja morske sredine ili njenih pojedinih djelova, Predlogom zakona predviđena je izrada odgovarajućeg Plana hitnog djelovanja, kojim se mogu utvrditi strožije mjere zaštite morske sredine od mjera utvrđenih programom mjera, pod uslovom da se tim mjerama omogućava ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine u morskom podregionu, odnosno regionu (član 14).

Odredbom člana 15 Predloga zakona utvrđuje se obaveza za Ministarstvo da u saradnji s drugim nadležnim organima odredi slučajeve u morskoj sredini u kojima se ciljevi i/ili dobro ekološko stanje morske sredine ne mogu obezbijediti mjerama utvrđenim u skladu sa ovim zakonom, ili se ne mogu postići u odgovarajućem roku, i to zbog djelovanja ili propuštanja djelovanja za koje Crna Gora nije odgovorna, prirodnih pojava, više sile, izmjene fizičkih svojstava morske sredine uzrokovane aktivnostima preduzetim u preovlađujućem javnom interesu, uključujući svaki prekogranični uticaj, prirodnih uslova koji onemogućavaju pravovremeno poboljšanje stanja morske sredine. Kao odgovor na navedenu situaciju, odnosno radi sprečavanja pogoršavanja stanja morske sredine, kao i sprečavanja štetnih uticaja u morskom podregionu, odnosno morskom regionu navedenim članom se predviđa i donošenje odgovarajućih posebnih (*ad hoc*) mjera.

Dalje, Predlogom zakona (član 16), predviđeni su izuzeci od primjene pojedinih aktivnosti utvrđenih Strategijom u slučaju da nema opasnosti za morsku sredinu i ako su troškovi sprovođenja tih aktivnosti nesrazmjerni u odnosu na rizike za morsku sredinu, odnosno ako se njima ne prouzrokuje pogoršanje ekološkog stanja morske sredine,

Članom 17 Predloga zakona utvrđeno je obavještanje Evropske komisije, odnosno obaveza da se, ukoliko Ministarstvo u saradnji sa drugim nadležnim organima utvrdi negativan uticaj na stanje morske sredine, koji se ne može otkloniti mjerama utvrđenim ovim zakonom ili mjerama koje se sprovode u drugoj oblasti i/ili mjerama utvrđenim

međunarodnim sporazumom, obavještava o tome Evropska komisija, sa preporukama za poboljšanje stanja u morskoj sredini.

Predlogom zakona su dalje definisani i drugi nadležni organi za zaštitu morske sredine, i to organi državne uprave nadležni za: ribarstvo i upravljanje vodama, zaštitu mora od zagađivanja sa plovila, sigurnosti plovidbe i pomorskog saobraćaja, zaštitu i spašavanje, zaštitu zdravlja, zaštitu kulturne baštine, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika i poslove odbrane (član 18).

Članom 19 Predloga zakona, definiše se i regionalna saradnja kao segment od posebnog značaja za saradnju i koordinaciju aktivnosti država članica Evropske unije i država strana ugovornica Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja - Barselonske konvencije, s ciljem razvoja i primjene strategija za zaštitu morske sredine u pod-regionu Jadranskog mora. U skladu sa ovim zakonom, regionalna saradnja se ostvaruje preko postojećih regionalnih tijela koja se odnose na morski podregion, odnosno morski region i koja su obrazovana za sprovođenje međunarodnih sporazuma, uključujući naročito tijela za sprovođenje Barselonske konvencije i Međunarodnog sporazuma za zaštitu Jadranskog mora. Dosadašnji rezultati i aktivnosti sprovedene u Crnoj Gori temelje se na aktivnom učešću Crne Gore u radu na pod-regionalnom i regionalnom nivou, u okviru sprovođenja Barselonske konvencije.

Članom 20 Predloga zakona utvrđeno je da se revizija Strategije, u skladu s promjenama u morskoj sredini u morskom pod-regionu odnosno morskom regionu vrši svake šeste godine, dok se može vršiti i u kraćem roku u zavisnosti od tih promjena. U odnosu na te promjene, revizija Strategije vrši se na osnovu usklađene analize početne procjena stanja, karakteristika i ciljeva i indikatora dobrog ekološkog stanja morske sredine, programa monitoringa morske sredine i programa mjera.

Izvještavanje Evropske komisije o početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja; aktivnostima prilikom sprovođenja plana hitnog djelovanja; slučajevima za izuzeće od primjene mjera iz člana 15 ovog zakona; razlozima za izuzeće od primjene pojedinih aktivnosti iz Strategije u skladu sa članom 16 ovog zakona; reviziji Strategije iz člana 20 ovog zakona; sprovođenju programa mjera, predviđeno je članom 21 ovog zakona.

Odredbom člana 22 Predloga zakona se određuje uspostavljanje i vođenje informacionog sistema za morsku sredinu od strane organa uprave nadležnog za pitanja zaštite životne sredine, u okviru informacionog sistema zaštite životne sredine.

Princip obezbjeđivanja obavještavanja javnosti o pitanjima koja se uređuju ovim zakonom, odnosno o informacijama o zaštiti morske sredine, propisima koji se odnose na morsku sredinu, Strategiji sa sastavnim djelovima, podacima dobijenim sprovođenjem

monitoringa morske sredine i izvještaju o sprovođenju međunarodnih ugovora i konvencija iz oblasti zaštite morske sredine predviđeno je članom 23 Predloga zakona.

Ovim zakonom dalje je predviđeno uspostavljanje međusektorske saradnje, odnosno da se, radi praćenja i unapređivanja stanja morske sredine obrazuje Koordinaciono tijelo za zaštitu morske sredine, koje daje mišljenja na predlog Strategije i njenih sastavnih djelova, daje predloge od značaja za unapređenje zaštite morske sredine i razmatra izvještaj o sprovođenju programa mjera (član 24).

Navedeno Koordinaciono tijelo obrazuje Vlada i čine ga starješina Ministarstva (nadležnog za zaštitu životne sredine mora) i predstavnici organa državne uprave nadležnih za: zaštitu mora od zagađivanja sa plovila, sigurnost plovidbe i pomorski saobraćaj), ribarstvo i upravljanje vodama, zaštitu i spašavanje, naučna istraživanja, zaštitu kulturne baštine, zaštitu zdravlja, istraživanje i proizvodnju ugljovodonika i ekonomsku valorizacija ostalih resursa mora, kao i poslove odbrane. Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Koordinacionog tijela, dok je Predsjednik Koordinacionog tijela starješina Ministarstva. Zakon definiše i da Koordinaciono tijelo za stručna pitanja može obrazovati radne grupe i angažovati eksperte, dok se aktom o obrazovanju utvrđuje sastav i način rada Koordinacionog tijela. Sredstva za rad Koordinacionog tijela obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore (član 25).

Važno je istaći da se formiranje navedenog Koordinacionog tijela i definisanje mogućnosti obrazovanja radnih grupa i uključivanja eksperata smatra neophodnim s aspekta mogućnosti adekvatne primjene Zakona u praksi i uključivanje donosioca odluka ali i stručnih lica iz ove oblasti, kao i neophodnosti saradnje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i drugih relevantnih resora za pitanja koja se tiču zaštite morske sredine. Dodatno, imajući u vidu postojeću pozitivnu praksu zemalja Evropske unije navedeno uvođenje Koordinacionog tijela smatra se neophodnim i s obzirom na potrebu međuresorne koordinacije i razmjene informacije u cilju primjene ovog Zakona, odnosno izrade i adekvatne primjene Strategije za zaštitu morske sredine i izvještavanja o tom procesu.

Članom 26 Predloga zakona predviđeni su izvori finansiranja zaštite morske sredine, iz Budžeta Crne Gore, donacija i drugih izvora. Članom 27 utvrđeno je da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo održivog razvoja i turizma i drugi nadležni organi državne uprave.

Odredbom člana 28 predviđeno je da će se podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Takođe su propisani rokovi za donošenje Strategije zaštite morske sredine i njenih sastavnih djelova shodno članu 29 ovog zakona.

Odredbom člana 30 Predloga zakona predviđen je rok za obrazovanje Koordinacionog tijela, dok je odredbom člana 31 predviđeno da će se odredbe člana 21 koje se odnose na izvještavanje Evropske komisije primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.



Dalje je odredbom člana 32 predviđen prestanak važenja odredbe člana 35 i člana 89 u dijelu koji se odnosi na Strategiju zaštite morske sredine Zakona o životnoj sredini („Službeni list CG“, broj 52/16), budući da su ta pitanja na cjelovitiji način uređena ovim zakonom.

Na kraju, odredbom člana 33 Predloga zakona, predviđeno je stupanje na snagu ovog zakona, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

#### **PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA**

Za sprovođenje ovog Zakona, potrebno je obezbijediti sredstva iz budžeta Crne Gore od 2020. godine na dalje za rad Koordinacionog tijela shodno članu 25 ovog Predloga zakona.

Takođe, nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju biće neophodno obezbijediti sredstva za kontinuirano sprovođenje Programa monitoringa morskog ekosistema i Programa mjera za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine u skladu s ovim zakonom. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovih dokumenata nije moguće procijeniti u ovom trenutku već tek tokom njihove izrade.



Crna Gora  
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 200  
+382 20 446 339  
fax: +382 20 446 215  
www.mrt.gov.me

<b>Naziv propisa</b>	<b>Predlog zakona o zaštiti morske sredine</b>	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	<b>XIV zaštita životne sredine</b>	<b>1. Opšta zaštita životne sredine</b>
<b>Klasifikacija po pregovaračkim oblastima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>potpoglavlje</b>
	<b>27. životna sredina</b>	<b>27.10 životna sredina</b>
<b>Ključni termini – eurovok deskriptori</b>	<b>morska sredina; zaštita morske sredine; stanje morske sredine; monitoring morske sredine.</b>	



Crna Gora  
Ministarstvo finansija

Crna Gora  
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
PODGORICA

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 450  
www.mif.gov.me

Prilog:			
Org. jedinica	Broj	Prilog	Vrijednost
114-81/SC			

Br:01-7475/1

Podgorica, 3. jun 2019. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
-n/r ministra, g-dina Pavla Radulovića-

**PREDMET: Mišljenje na Predlog zakona o zaštiti morske sredine**

Poštovani,

Povodom Predloga zakona o zaštiti morske sredine (akt broj: 114-81/30, od 15. maja 2019. godine), Ministarstvo finansija daje sljedeće:

**MIŠLJENJE**

Donošenje Zakona o zaštiti morske sredine predviđeno je u cilju stvaranja adekvatnog mehanizma za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine.

Nakon uvida u tekst Predloga zakona i izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa, sugerišemo da se u procesu definisanju podzakonskih akata, kao i drugih mjera i aktivnosti koje proizilaze iz predloga ovog zakona vodi računa da isti nemaju negativan uticaj na poslovno okruženje i građane Crne Gore. Osim navedenog, ovo ministarstvo, sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nema dodatnih primjedbi.

Takođe, uvidom u dostavljeni tekst Predloga zakona i navedeni izvještaj utvrđeno je da implementacija ovog propisa zahtijeva izdvajanje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore. Naime, članom 24 predviđeno je formiranje Koordinacionog tijela za zaštitu morske sredine, dok je članom 25 precizirano da se sredstva za rad istog obezbjeđuju u Budžetu Crne Gore. Takođe, članom 26 predmetnog zakona propisano je da se zaštita morske sredine finansira iz Budžeta Crne Gore, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom. Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje Predloga zakona nisu procijenjena.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, ukazuje da je sredstva potrebna za implementaciju Predloga zakona o zaštiti morske sredine neophodno uskladiti sa sredstvima odobrenim godišnjim zakonom o budžetu, nosiocima aktivnosti, za navedene namjene.

S poštovanjem,

MINISTAR

Darko Radunović

## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ	Ministarstvo održivog razvoja i turizma
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o zaštiti morske sredine
<b>1. Definisanje problema</b> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donošenje Zakona o zaštiti morske sredine predviđeno je u cilju stvaranja adekvatnog mehanizma za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine. Morska sredina je dragocjena baština koja se mora zaštititi, očuvati i ako je to moguće obnavljati. Upravo sa sa ciljem njene zaštite, ovim zakonom stvara osnova za izradu, razvoj, primjenu i praćenje primjene Strategije zaštite morske sredine. Zakonom o životnoj sredini je okvirno i djelimično uređeno pitanje donošenja strategije zaštite morske sredine, ali se ukazala potreba donošenja posebnog zakona koji će na adekvatan način urediti sistem zaštite morske sredine u Crnoj Gori i dodatno ostvariti preduslov usklađivanja sa evropskom praksom. Istovremeno, stvaraju se uslovi za opšte djelovanje na način da preduzete mjere u zaštiti morske sredine budu koordinirane i usaglašene na nivou morskih regiona, odnosno podregiona.</li> <li>- Posmatrano na regionalnom i globalnom nivou, zaštita morske sredine je od posebnog značaja i jedan je od ciljeva održivog razvoja do 2030. godine koji su definisani Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Dodatno, na nacionalnom nivou, obalno područje Crne Gore spada u najvrjednije nacionalne resurse. Karakteriše ga visok razvojni potencijal koji ima suštinski značaj za razvoj crnogorskog društva. Međutim, karakterišu ga i kompleksni odnosi između čovjekovih aktivnosti i prirodnog okruženja koji često kao posljedicu imaju izražene pritiske na prirodne resurse. Budući da je pristupanje Evropskoj uniji strateški prioritet Crne Gore, od značaja je da politika Evropske unije koja se odnosi na obalno područje podrazumijeva obezbjeđivanje zdrave i stabilne životne sredine, ali i zaštite prirodnih resursa kao osnova za dugoročno planiranje i sprovođenje razvojnih aktivnosti.</li> <li>- „Status quo“ ili mogućnost „ne činiti ništa“ podrazumijeva da se stvari ostave onakve kakve jesu. To bi konkretno značilo neusklađenost sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije koja predstavlja uslov koji se mora ispuniti u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Takođe, problemi nedovoljno preciznih, odnosno nepostojanje zakonskih rješenja po određenim pitanjima koji se odnose na morsku sredinu, značajno bi doprinio nemogućnosti adekvatne zaštite morske sredine, bez donošenja predmetnog zakona („status quo“ opcija).</li> </ul>	

## 2. Ciljevi

Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?

Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Cilj donošenja ovog zakona je prije svega stvaranje uslova za zaštitu morske sredine. Takođe, donošenjem ovog propisa postiže se harmonizacija u oblasti zaštite morske sredine sa pravnom tekovinom Evropske unije, kako bi se ispunili prioriteti u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja, Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom za period 2016-2020 i približili standardima koji se primjenjuju u EU. Ovaj zakon je usklađen sa Okvirnom direktivom o morskoj strategiji (MSFD, 2008/56/EK).
- Predlog zakona je utvrđen Programom rada Vlade Crne Gore za II kvartal 2019. godine. Takođe, Nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom za period 2016-2020 mjerom predviđeno je donošenje odgovarajućih zakonskih odredbi u skladu sa navedenom Okvirnom direktivom o morskoj strategiji (MSFD, 2008/56/EK).
- Donošenje navedenog zakona planirano je i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019 – 2021. u dijelu D- Kvalitet voda za II kvartal 2019.

## 3. Opcije

Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulativnu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).

Objasnite preferiranu opciju?

- Jedini način uređenja ovog pitanja je regulatorna opcija, kroz predmetni zakon. "Status quo" se za rješenje ovog problema ne može uzeti kao prihvatljiva opcija, jer se radi o ključnim pitanjima koje treba urediti na način da se obezbijedi potpuna i efikasna implementacija pravne tekovine Evropske unije u oblasti zaštite morske sredine i time stvore uslovi za zaštitu morske sredine.
- Obaveza donošenja ovog propisa je predviđena Programom rada Vlade za 2019. godinu, a predstavlja i obavezu usklađivanja nacionalnih propisa sa pravnom tekovinom EU. Takođe, donošenje ovog Zakona je planirano i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019 – 2021.

## 4. Analiza uticaja

Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu. nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.

Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Rješenja data u propisu utiće na prvenstveno na organe koji su Predlogom zakona utvrđeni kao nadležni organi, odnosno organi nadležni za zaštitu morske sredine:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo ekonomije, Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, kao i druge organe, odnosno pravna lica koji u okviru svojih nadležnosti obavljaju poslove koji se tiču pitanja zaštite morske sredine, odnosno poslove koja se uređuju ovim zakonom. Takođe rješenja data u propisu utičaće na zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost.

- Važno je naglasiti da se sprovođenjem ovog propisa doprinosi postizanju opšteg cilja visokog nivoa zaštite životne sredine, a samim tim i poboljšanju opšteg kvaliteta života u Crnoj Gori.
- Primjena ovog zakona neće izazvati troškove građanima i privredi. Nakon izrade Strategije za zaštitu morske sredine, sprovođenje definisanih mjera zahtijevaće izdvajanja iz Budžeta Crne Gore, koja u ovom trenutku nije moguće predvidjeti, već će biti procljenjena tokom pripreme programa mjera.
- Sve pozitivne posljedice donošenja ovog propisa apsolutno opravdavaju troškove koje će stvoriti, jer je riječ o zaštiti morske sredine kroz neminovno usklađivanje procedura sa pravnom tekovinom Evropske Unije.
- Ovim zakonom je predviđeno da se, u cilju davanja mišljenja na Strategiju za zaštitu morske sredine i njene sastavne djelove u skladu sa ovim zakonom, obrazuje Koordinaciono tijelo, shodno ovom zakonu. Koordinaciono tijelo daje mišljenja na predlog Strategije i njenih sastavnih djelova; daje predloge od značaja za unapređenje zaštite morske sredine; razmatra izvještaj o sprovođenju programa mjera. Zakon definiše i da Koordinaciono tijelo za stručna pitanja može obrazovati radne grupe i angažovati eksperte, dok se aktom o obrazovanju utvrđuje sastav i način rada Koordinacionog tijela. Sredstva za rad Koordinacionog tijela obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore. Aktom o osnivanju Koordinacionog tijela utvrdiće se bliži sastav, zadaci, troškovi i način rada i donošenja odluka i druga pitanja od značaja za rad Koordinacionog tijela.
- Važno je istaći da se formiranje navedenog Koordinacionog tijela i definisanje mogućnosti obrazovanja radnih grupa i uključivanja eksperata smatra neophodnim s aspekta mogućnosti adekvatne primjene Zakona u praksi, iz razloga jer je u ovom procesu neophodna saradnja između Ministarstva održivog razvoja i turizma i drugih relevantnih resora. Dodatno, imajući u vidu postojeću pozitivnu praksu zemalja Evropske unije navedeno uvođenje Koordinacionog tijela smatra se neophodnim i s obzirom na potrebu međuresorne koordinacije i razmjene informacija u cilju primjene ovog Zakona, odnosno izrade i adekvatne primjene Strategije za zaštitu morske sredine i izvještavanja o tom procesu.
- Imajući u vidu da se ovaj propis donosi u cilju zaštite morske sredine, a shodno nadležnostima Ministarstva održivog razvoja i turizma da s aspekta izvršne politike sprovede neophodne mjere i aktivnosti za ostvarivanje tih ciljeva, mjere predložene propisom ne smatraju se biznis barijerama. Dakle, u procesu donošenja ovog propisa nijesu utvrđene biznis barijere, jer je u pitanju zaštita morske sredine, odnosno očuvanje životne sredine i usluga ekosistema.

#### 5: Procjena fiskalnog uticaja

Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?

Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;

Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;

Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu;

odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?  
 Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistći finansijske obaveze?  
 Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?  
 Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda,  
 Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda?  
 Obrazložiti.  
 Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?  
 Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za sprovođenje ovog Zakona potrebno je obezbijediti sredstva iz budžeta Crne Gore za 2020. godinu na dalje za rad članova Koordinacionog tijela.
- Implementacija predmetnog propisa ne prouzrokuje međunarodne finansijske obaveze.
- Ovaj zakon propisuje izradu Strategije zaštite morske sredine i njenih sastavnih djelova, kao i donošenje podzakonskih akata koji čine osnovu za izradu Strategije. Iz navedenih dokumenata će proistći finansijske obaveze, posebno tokom sprovođenja programa monitoringa morskog ekosistema usklađenog sa zahtjevima Direktive kao i programa mjera. Predmetna finansijska sredstva u ovom trenutku nije moguće procijeniti, već će to biti urađeno tokom pripreme navedenih dokumenata.
- Istovremeno, ukazujemo će prvi ciklus pripreme dokumenata koji čine sastavni dio Strategije zaštite morske sredine biti finansiran iz sredstava donacija, odnosno IPA fondova EU 2016.
- U procesu izrade nacrtu ovog zakona nije konsultovano Ministarstvo finansija. Navedenom ministarstvu će se dostaviti tekst Predloga zakona u postupku pribavljanja mišljenja da li je analiza procjene uticaja propisa sačinjena u skladu sa posebnim propisom.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;  
 Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);  
 Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni; Obrazložiti.

- U izradi nacrtu propisa učestvovala je ekspertica za oblast zaštite morske sredine, prof. sc Nada Krstulović, koja je koordinirala proces prenošenja i sprovođenja Okvirne direktive o morskoj strategiji u Hrvatskoj. Takođe, obezbijedena je i pravna pomoć za izradu Predloga zakona.
- U izradi Predloga zakona, uključujući prvi Nacrt RIA, kao članovi Radne grupe učestvovali su predstavnici: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva ekonomije - Uprave za ugljovodnike, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva nauke, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Uprave za inspekcijske poslove, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Instituta za biologiju mora, Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Instituta za javno zdravlje, Zajednice opština.
- Javna rasprava o Nacrtu zakona i RIA je održana u periodu od 11. marta do 1. aprila 2019. godine.
- Javna rasprava u formi Okruglog stola organizovana je u srijedu, 27. marta 2019. godine, s

početkom u 10 časova, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma.

- Pored predstavnika Ministarstva, okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, NVO Zeleni dom "Green Home" i NVO Zeleni korak (tri učesnika).
- Tokom Okruglog stola, predstavljen je Nacrt zakona i diskutovani su komentari učesnika na Okruglom stolu koji su većinom bili dostavljeni u elektronskoj formi prije Okruglog stola. Tokom trajanja javne rasprave dostavljeni su komentari, mišljenja i sugestije od strane NVO Zeleni dom "Green Home", NVO Zeleni korak, Ministarstva kulture, kao i mišljenja Ministarstva odbrane, Ministarstva nauke - Instituta za biologiju mora, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Zajednice Opština, Javnog preduzeća za upravljanje morskim odbrom Crne Gore i članova Radne grupe. Nijesu dostavljeni komentari na Nacrt RIA.
- Nakon završene javne rasprave, u propisanom roku sačinjen je izvještaj sa javne rasprave, koji je objavljen na Internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

#### 7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema prepreka u implementaciji propisa ukoliko se ispune prethodne pretpostavke da bi se isti mogao implementirati, a koje se prije svega odnose na obezbjeđivanje sredstava za implementaciju predmetnog zakona (izrada i donošenje podzakonskih akata, kao i dokumenata Strategije zaštite morske sredine).
- Tokom primjene propisa donijeće se podzakonski akti koji će obezbijediti punu pravnu osnovu za implementaciju ovog zakona, a posebno u pogledu ispunjavanja mjera predloženih ovim propisom. Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su priprema i donošenje sastavnih djelova Strategije, shodno Predlogu zakona.
- Kada je u pitanju sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa, nadzor će vršiti Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dok će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona obrazovati Koordinaciono tijelo.

Podgorica, 15.05.2019.godine



MINISTAR 7  
Pavle Radulović





Crna Gora

Kabinet predsjednika Vlade

Kancelarija za evropske integracije

Adresa: Bulevar revolucije 15

81 000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 481 301

fax: +382 20 481 301

www.kei.gov.me

Org. jed.	Broj	Prilog	valjdnost
114	81/19		

Br: 01-004-3165/2

21. novembar 2019.

Za: **MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

državnoj sekretarki Dragani Čenić

Veza: **Dopis br: 101-81/89**

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Prijedloga zakona o zaštiti morske sredine s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 101-81/89 od 21. novembra 2019. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Prijedloga zakona o zaštiti morske sredine s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

GLAVNI PREGOVARAČ  
  
Aleksandar Drljević

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Prijedloga zakona o zaštiti morske sredine s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu održivog razvoja i turizma;
- a/a

Kontakt osoba: Nevenka Vulićević, načelnik Odsjeka za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU  
tel: 020 481 312  
email: [nevenka.vulicevic@gsv.gov.me](mailto:nevenka.vulicevic@gsv.gov.me)

N.V.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MRT-IU/PZ/19/10
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Prijedlog zakona o zaštiti morske sredine	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on marine environment protection	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	
- Sektor/odsjek	Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ešef Husić, +382 20 446 383; esef.husic@mrt.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ivana Stojanović, +382 20 446 388, +382 67 338 108, ivana.stojanovic@mrt.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine i drugi nadležni organi saglasno članu 18 Predloga zakona	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 111, Zaštita životne sredine		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2019-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	27. Životna sredina i klimatske promjene; 2. Planovi i potrebe; 2.2. Zakonodavni okvir; D) Kvalitet voda	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal	
- Napomena	Budući da je Predlog zakona bio prosljeđen Evropskoj komisiji na komentare, isti nije utvrđen u planiranom roku.	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava XX, Zaštita životne sredine, član 191 / TFEU, Part Three, Union Policy and Internal Actions, Title XX, Environment, Article 191		
<b>Potpuno usklađeno / Fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32008L0056		
Direktiva 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. juna 2008. godine o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morske sredine (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) / Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive) , OJ L 164, 25.6.2008		
<b>Djelimično usklađeno/ Partly harmonized</b>		
32017L0845		

Direktiva Komisije EU 2017/845 od 17. maja 2017 o izmjeni direktive 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu okvirnog popisa elemenata koje treba uzeti u obzir pri pripremi strategija zaštite morske sredine / Commission Directive (EU) 2017/845 of 17 May 2017 amending Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council as regards the indicative lists of elements to be taken into account for the preparation of marine strategies, OJ L 125, 18.5.2017

Djelimično usklađeno/ Partly harmonized

**32017D0848**

Odluka Komisije EU 2017/848 od 17. maja 2017. o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda za dobro ekološko stanje morskih voda, kao i specifikacija i standardizovanih metoda za praćenje i procjenu stanja, i stavljanju van snage Odluke 2010/477/EU / Commission Decision (EU) 2017/848 of 17 May 2017 laying down criteria and methodological standards on good environmental status of marine waters and specifications and standardised methods for monitoring and assessment, and repealing Decision 2010/477/EU, OJ L 125, 18.5.2017

Djelimično usklađeno/ Partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji drugi izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

Potpuna usklađenost s direktivama 32008L0056, 32017L0845 i s odlukom 32017D0848 postići će se donošenjem podzakonskih akata kojim će se propisati: način analize svojstava i lista karakteristika trenutnog stanja morske sredine i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti; kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine; način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine; bliži sadržaj programa monitoringa morske sredine i mjera za zaštitu morske sredine. Rok za donošenje podzakonskih akata je IV kvartal 2020. godine.

**7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu**

/

**8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa**

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

**9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)**

Navedeni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.

**10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)**

Predlog zakona o zaštiti morske sredine preveden je na engleski jezik.

**11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti**


U izradi Predloga zakona o zaštiti morske sredine učestvovali su prof. sc Nada Krstulovic iz Republike Hrvatske i konsultant za pravna pitanja Dragana Bjelobrković Vukčević.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / glavni pregovarač

Datum:

Datum:



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt / predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
MRT-TU/PZ/19/10		MRT-IU/PZ/19/10		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Direktiva 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. juna 2008. godine o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morske sredine (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) - <b>32008L0056</b> Direktiva 2017/845/EU Evropskog parlamenta i Savjeta o izmjeni Direktive 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu okvirnog popisa elemenata koje treba uzeti u obzir pri pripremi strategija za zaštitu morske sredine - <b>32017L0845</b> Odluka Komisije 2017/848/EU o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda za dobro ekološko stanje morskih voda, kao i specifikacija i standardizovanih metoda za praćenje i procjenu stanja, i stavljanju van snage Odluke 2010/477/EU - <b>32017D0848</b>				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Prijedlog zakona o zaštiti morske sredine		Proposal for the Law on marine environment protection		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe resursa prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom resursa prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<b>Direktiva 2008/56/EZ</b>				
POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE	<b>Član 1</b>			
Član 1 Predmet 1. Ovom Direktivom se uspostavlja okvir unutar kojega države članice preduzimaju mjere potrebne za ostvarivanje ili održavanje dobrog stanja morske	Zaštita morske sredine ostvaruje se na način utvrđen ovim zakonom i Konvencijom o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja.  <b>Član 3</b> <b>Ciljevi zaštite morske sredine</b>	Potpuno usklađeno		

<p>životne sredine najkasnije do 2020.</p> <p>2. U tu se svrhu razvijaju i sprovode morske strategije:</p> <p>(a) radi zaštite i očuvanja morske sredine, sprječavanja njenog propadanja ili, ako je izvodljivo, obnove morskih ekosistema na područjima pogođenim štetnim uticajima;</p> <p>(b) radi sprječavanja i smanjivanja unosa u morsku sredinu kako bi se postepeno uklonilo zagađenje kako je definisano u članu 3 stavu 8 i osiguralo da nema znatnih posljedica ni opasnosti za morski biodiverzitet, morske ekosisteme, ljudsko zdravlje ili zakonitu upotrebu mora.</p>	<p>Zaštita morske sredine sprovodi se radi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zaštite, očuvanja, sanacije i valorizacije i gdje je to moguće, obnavljanja strukture i funkcije morskih i obalnih ekosistema i zaštite biodiverziteta;</li> <li>2) očuvanja zaštićenih područja u moru i ekološki značajnih područja u okviru mreže Natura 2000;</li> <li>3) sprečavanja, odnosno kada je moguće i smanjenja zagađenja, odnosno opterećenja morske sredine i obalnog područja, na način kojim se obezbjeđuje smanjenje negativnih uticaja ili rizika za zdravlje ljudi i/ili biodiverzitet i zdravlje ekosistema i/ili korišćenje mora i obale u skladu sa zakonom;</li> <li>4) očuvanja, unapređenja i/ili ponovnog uspostavljanja ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u moru i obalnom području;</li> <li>5) očuvanja morskog i obalnog područja u korist sadašnjih i budućih generacija;</li> <li>6) održivog korišćenja prirodnih resursa u moru i obalnom području, naročito prostora, morskih i kopnenih voda;</li> <li>7) očuvanja cjelovitosti obalnih ekosistema, predjela i geomorfologije;</li> <li>8) sprečavanja i/ili ublažavanja uticaja prirodnih pojava, naročito klimatskih promjena, koje mogu biti prouzrokovane prirodnim ili ljudskim aktivnostima; i</li> <li>9) usklađivanja javnih i privatnih potreba i odluka na državnom i lokalnom nivou, koje utiču na korišćenje morskog i obalnog područja.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Član 6 stav 1 i stav 4 tačka 5</b> <b>Strategija zaštite morske sredine</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se na osnovu Strategije zaštite morske sredine (u daljem tekstu:</p>			
---	---	--	--	--

	<p>Strategija).</p> <p>(4) Strategija se sastoji od:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) početne procjene stanja morske sredine;</li> <li>2) karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, sa kriterijumima i metodološkim standardima za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>3) ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>4) programa monitoringa morske sredine;</li> <li>5) programa mjera za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine (u daljem tekstu: program mjera).</li> </ol>			
<p>3. U morskim strategijama primjenjuje se pristup upravljanja ljudskim djelatnostima utemeljen na ekosistemima, čime se osigurava da se ukupni pritisak tih djelatnosti zadrži na nivoima koji su u skladu s postizanjem dobrog stanja životne sredine kao i da se ne ugrozi sposobnost odgovora morskih ekosistema na promjene koje uzrokuje čovjek, a da se istovremeno sadašnjim i budućim generacijama omogući održiva upotreba morskih dobara i usluga.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 3 stav 1 tač. 4, 5, 6</b> <b>Ciljevi zaštite morske sredine</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) očuvanja, unapređenja i/ili ponovnog uspostavljanja ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u moru i obalnom području;</li> <li>5) očuvanja morskog i obalnog područja u korist sadašnjih i budućih generacija;</li> <li>6) održivog korišćenja prirodnih resursa u moru i obalnom području, naročito prostora, morskih i kopnenih voda;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Član 6 stav 3</b> <b>Strategija zaštite morske sredine</b></p> <p>(3) Strategija mora biti zasnovana na ekosistemskom pristupu u upravljanju ljudskim djelatnostima, kao i na načelima integralnog upravljanja obalnim područjem, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskome regionu, odnosno morskome podregionu.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>4. Ovom Direktivom se pridonosi koherentnosti različitih politika, sporazuma kao i zakonskih mjera koje imaju uticaj na morsku sredinu i nastoji se obezbijediti da se pitanja morske sredine uključe u</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 6 st. 5 i 6</b> <b>Strategija zaštite morske sredine</b></p> <p>(5) U postupku izrade Strategije Ministarstvo je dužno da pribavi i mišljenje Nacionalnog savjeta za održivi</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

njih.	<p>razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem.</p> <p>(6) Sektorske strategije, politike, razvojni planovi i programi moraju biti usklađeni sa Strategijom na način da se u njima obezbijedi integracija ciljeva i mjera u oblasti zaštite morske sredine.</p>			
<p>Član 2.</p> <p>Područje primjene</p> <p>1. Ova Direktiva se primjenjuje na sve morske vode kako su definisane u članu 3 stavu 1 uzimajući u obzir posljedice na kvalitet stanja morske sredine drugih zemalja koje pripadaju istoj morskoj regiji ili podregiji.</p>	<p><b>Član 1</b> <b>Predmet</b></p> <p>Zaštita morske sredine ostvaruje se na način utvrđen ovim zakonom i Konvencijom o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja.</p> <p><b>Član 2</b> <b>Definicija morske sredine</b></p> <p>Morska sredina je područje otvorenog mora, rječnih ušća (estuara), morsko obalno područje, uključujući unutrašnje morske vode, teritorijalno more pod suverenitetom Crne Gore, morsko dno i morsko podmorje koje predstavlja životni prostor organizama i njihovih zajednica.</p> <p><b>Član 5 stav 1 tačka 1</b> <b>Značenje izraza</b></p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) <b>morske vode</b> su unutrašnje morske vode i teritorijalno more Crne Gore i njihovo dno i podmorje, od osnovne linije od koje se mjere teritorijalne vode do najdalje linije područja na kojem Crna Gora ostvaruje suverena prava, odnosno jurisdikciju.</p>	Potpuno usklađeno	Materija je dodatno regulisana čl. 4 i 14 Zakona o moru ("Sl.list CG", br. 40/11) i čl. 4 Zakona o vodama ("Sl. List CG" broj 84/18)	
<p>2. Ova Direktiva se ne primjenjuje na aktivnosti čija je jedina svrha odbrana ili nacionalna bezbjednost. Države članice ipak nastoje da obezbijede da se te aktivnosti obavljaju u skladu s ciljevima ove Direktive u mjeri u kojoj je to opravdano i izvodljivo.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 3.</p> <p>Definicije</p>	<p><b>Član 5 stav 1 tačka 1</b> <b>Značenje izraza</b></p>	Potpuno usklađeno	Definicija je propisana i članom	

<p>U ovoj Direktivi primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „morske vode” znači:</p> <p>(a) vode, morsko dno i podtlo na morskoj strani od osnovne crte od koje se mjeri širina teritorijalnih voda sve do najdaljeg dosega područja na kojem država članica ima i/ili ostvaruje jurisdikciju u skladu s Konvencijom UNCLOS, osim voda uz zemlje i područja navedena u Prilogu II. Ugovora kao i uz francuske prekomorske departmane i teritorijalne zajednice; i</p> <p>(b) priobalne vode, kako su definisane Direktivom 2000/60/EZ, njihovo morsko dno i podtlo, u mjeri u kojoj posebni aspekti stanja morske sredine nisu već obuhvaćeni tom Direktivom ili drugim zakonodavstvom Zajednice;</p>	<p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) <b>morske vode</b> su unutrašnje morske vode i teritorijalno more Crne Gore i njihovo dno i podmorje, od osnovne linije od koje se mjere teritorijalne vode do najdalje linije područja na kojem Crna Gora ostvaruje suverena prava, odnosno jurisdikciju;</p>		<p>čl. 4 i 14 Zakona o moru ("Sl.list CG", br. 40/11) i čl. 4 Zakona o vodama ("Sl.list CG" br. 84/18)</p>	
<p>2. „morska regija” znači morska regija kako je utvrđena u članu 4. Morske regije i njihove podregije određuju se radi lakšeg sprovođenja ove Direktive, a pri njihovom određivanju uzimaju se u obzir hidrološke, okeanografske i biogeografske karakteristike;</p>	<p><b>Član 5 stav 1 tač. 6 i 7</b> <b>Značenje izraza</b></p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>2) <b>morski region</b> je region Mediterana -Sredozemno more sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;</p> <p>3) <b>morski podregion</b> je Jadranski podregion regiona Sredozemnog mora sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>3. „morska strategija” znači strategija koju treba pripremiti i sprovesti za svaku određenu morsku regiju ili podregiju kako je utvrđeno članom 5;</p>	<p><b>Član 6 stav 1</b> <b>Strategija zaštite morske sredine</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se na osnovu Strategije zaštite morske sredine (u daljem tekstu: Strategija).</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>4. „stanje morske sredine” znači ukupno stanje životne sredine u morskim vodama, uzimajući u obzir strukturu, funkciju i procese morskih ekosistema koji ga čine, zajedno s prirodnim fiziografskim, geografskim, biološkim, geološkim i klimatskim faktorima, kao i fizičkim, akustičnim i hemijskim uslovima, uključujući one nastale zbog ljudskog</p>	<p><b>Član 7 stav 5</b> <b>Početna procjena stanja morske sredine</b></p> <p>(5) Stanje morske sredine je cjelovito stanje morske sredine, uzimajući u obzir strukturu, funkciju i procese morskih ekosistema koji čine morsku sredinu, zajedno sa prirodnim fiziografskim, geografskim, biološkim, geološkim i klimatskim faktorima, kao i fizičkim,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



djelovanja na dotičnom području ili izvan njega;	akustičnim i hemijskim uslovima, uključujući uslove koji su nastali usljed ljudskih aktivnosti u tom području ili izvan tog područja.			
<p>5. „dobro stanje morske sredine“ znači stanje sredine morske sredine u kojem su očuvani ekološki raznovrsni i dinamični okeani i mora koji su čisti, zdravi i produktivni u svojim prirodnim uslovima, dok je upotreba morske sredine na održivom nivou, čime se čuva potencijal za upotrebu i aktivnosti za sadašnje i buduće generacije, tj:</p> <p>(a) struktura, funkcije i procesi ekosistema koji čine morsku sredinu, zajedno s povezanim fiziografskim, geografskim, geološkim i klimatskim faktorima, omogućuju potpuno funkcionisanje tih ekosistema i njihovu otpornost na promjene u životnoj sredini koje uzrokuje čovjek. Morske vrste i staništa su zaštićena, spriječeno je smanjivanje biodiverziteta koje uzrokuje čovjek, a razne biološke komponente djeluju u ravnoteži;</p> <p>(b) hidromorfološka, fizička i hemijska svojstva ekosistema, uključujući svojstva nastala zbog ljudskih djelatnosti na dotičnom području, podupiru ekosisteme kako su gore opisani. Antropogeni unosi materija i energije u morsku sredinu, uključujući buku, ne uzrokuju zagađenje;</p> <p>Dobro stanje životne sredine utvrđuje se na nivou morske regije ili podregije iz člana 4, na temelju kvalitativnih pokazatelja iz Priloga I. Za postizanje dobrog stanja morske sredine primjenjuje se prilagodljivo upravljanje čiji se pristup temelji na ekosistemima;</p> <p>6. „kriterijumi“ predstavljaju posebna tehnička svojstva usko povezana s kvalitativnim pokazateljima</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 8 st. 1, 2 i 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Dobro ekološko stanje morske sredine je stanje u kojem su morska sredina i obalno područje očuvani, ekološki raznovrsni i dinamični, čisti, zdravi i produktivni u svojim prirodnim uslovima, dok je njihovo korišćenje na održivom nivou, čime se čuva potencijal za korišćenje i aktivnosti za sadašnje i buduće generacije, odnosno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struktura, funkcije i procesi ekosistema, zajedno sa povezanim fiziografskim, geografskim, geološkim i klimatskim faktorima, omogućavaju potpuno funkcionisanje ekoloških sistema i njihovu otpornost na promjene u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima, s tim da su vrste i staništa očuvani, da je spriječeno smanjivanje biodiverziteta prouzrokovano tim aktivnostima i da različite biološke komponente djeluju uravnoteženo;</li> <li>- hidromorfološka, fizička i hemijska svojstva ekosistema, uključujući i svojstva nastala zbog ljudskih aktivnosti na tom području, doprinose funkcionisanju ekosistema, a antropogeni unosi supstanci i energije, uključujući buku, u životnu sredinu mora, ne uzrokuju uticaje zagađenja.</li> </ul> <p>(2) Dobro ekološko stanje morske sredine utvrđuje se na osnovu karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke</p>	Djelimično usklađeno	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se definisati kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za određivanje dobrog ekološko stanje morske sredine.</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2020.</p>

	standarde iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
7. „ekološki cilj” znači kvalitativno ili kvantitativno određivanje o željenom stanju raznih komponenata morske sredine, kao i pritisaka i uticaja na njih, za svaku morsku regiju ili podregiju. Ekološki ciljevi određuju se u skladu s članom 10;	<p style="text-align: center;"><b>Član 9 stav 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(2) Ciljevima za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine smatra se željeno stanje različitih komponenti morske sredine, kao i opterećenja i uticaji na te komponente za morski region, odnosno podregion.</p>	Potpuno usklađeno		
8. „zagađenje” znači direktno ili indirektno unošenje materija ili energije u morsku sredinu, zbog čovjekove djelatnosti, uključujući morsku podvodnu buku koju uzrokuje čovjek, koje dovodi ili može dovesti do štetnih posljedica kao što su nanošenje štete biološkim bogatstvima i morskim ekosistemima, uključujući gubitak biološke raznovrsnosti, opasnosti za ljudsko zdravlje, sprečavanje pomorskih aktivnosti, uključujući ribolov, turizam i rekreaciju te druge zakonite upotrebe mora, pogoršavanje kvaliteta morske vode, kao i umanjenje atraktivnosti morske sredine ili, uopšteno, narušavanje održive upotrebe morskih dobara i usluga;	<p style="text-align: center;"><b>Član 5 stav 1 tačka 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Značenje izraza</b></p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>1) zagađivanje morske sredine je direktno ili indirektno unošenje materija ili energije u morsku sredinu, koje nastaje kao posljedica ljudske aktivnosti, uključujući promjenu svjetlosnih uslova i morsku podvodnu buku, a koje dovode ili mogu dovesti do štetnih posljedica kao što su: nanošenje štete prirodnim resursima i ekosistemima, uključujući gubitak biodiverziteta, prouzrokovanje opasnosti za zdravlje ljudi, sprečavanje morskih aktivnosti, uključujući ribolov, turizam i rekreaciju, sprečavanje drugih dozvoljenih upotreba mora i kopna, pogoršavanje kvaliteta morske vode, kao i smanjenje atraktivnosti morskog i obalnog područja ili pogoršavanje održivog korišćenja dobara i usluga u morskim ekosistemima</p>	Potpuno usklađeno		
9. „regionalna saradnja” znači saradnja i koordinacija aktivnosti država članica i, kad god je moguće, trećih zemalja koje dijele istu morsku regiju ili podregiju, radi razvoja i sprovođenja morskih strategija;	<p style="text-align: center;"><b>Član 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Regionalna saradnja</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a</p>	Potpuno usklađeno		

	<p>naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p>			
<p>10. „regionalna konvencija o moru“ znači svaka međunarodna konvencija ili međunarodni sporazum zajedno s njihovim upravnim tijelima, koji su doneseni radi zaštite morskog sredine morskih regija iz člana 4, kao što su Konvencija o zaštiti morskog sredine Baltičkog mora, Konvencija o zaštiti morskog sredine sjeveroistočnog Atlantika i Konvencija o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 1</b> <b>Predmet</b></p> <p>Zaštita morske sredine ostvaruje se na način utvrđen ovim zakonom i Konvencijom o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 7 stav 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Početna procjena stanja morske sredine</b></p> <p>(2) Analizama iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir i procjene priobalnih, tranzicionih i voda teritorijalnog mora, kao i procjene utvrđene primjenom Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja (u daljem tekstu: Barselonska konvencija).</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 4.</p> <p>Morske regije ili podregije</p> <p>1. Pri sprovođenju svojih obaveza na temelju ove Direktive države članice uzimaju u obzir činjenicu da morske vode pod njihovim suverenitetom ili u njihovoj nadležnosti čine sastavni dio sljedećih morskih regija:</p> <p>(a) Baltičkog mora;</p> <p>(b) Sjeveroistočnog Atlantskog oceana;</p> <p>(c) Sredozemnog mora;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 5 stav 1 tačka 6</b> <b>Značenje izraza</b></p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>6) <b>morski region</b> je region Mediterana - Sredozemno more sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(d) Crnog mora.</p> <p>2. Radi uzimanja u obzir posebnosti određenog područja države članice mogu sprovoditi ovu Direktivu uz upućivanje na dalje podjele morskih voda iz stava 1 na odgovarajućem nivou, ako su te dalje podjele razgraničene u skladu sa sljedećim morskim podregijama:</p> <p>(a) u sjeveroistočnom Atlantskom okeanu:</p> <p>i. šire Sjeverno more uključujući Kategat i Engleski kanal (Lamanš);</p> <p>ii. Keltsko more;</p> <p>iii. Biskajski zaliv i Iberijska obala;</p> <p>iv. u Atlantskom okeanu, makaronezijska biogeografska regija, koju čine vode oko Azorskih ostrva, Madeire i Kanarskih ostrva;</p> <p>(b) u Sredozemnom moru:</p> <p>i. zapadno Sredozemno more;</p> <p>ii. Jadransko more;</p> <p>iii. Jonsko more i središnje Sredozemno more;</p> <p>iv. Egejsko more–Levantsko more.</p> <p>Države članice obavještavaju Komisiju, do datuma navedenog u prvom podstavu stava 1 člana 26, o daljim podjelama, ali se te podjele mogu prepraviti nakon završetka početne procjene iz člana 5 stav 2 tačke (a) alineje i.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 5 stav 1 tačka 7</b> <b>Značenje izraza</b></p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>7) <b>morski podregion</b> je Jadranski podregion regiona Sredozemnog mora sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 5.</p> <p>Morske strategije</p> <p>1. Svaka država članica za svaku dotičnu morską regiju ili podregiju razvija morską strategiju za svoje morske vode u skladu s planom aktivnosti navedenom u tačkama (a) i (b) stav 2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 6</b> <b>Strategija zaštite morske sredine</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se na osnovu Strategije zaštite morske sredine (u daljem tekstu: Strategija).</p> <p>(2) Strategiju donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na predlog organa državne uprave nadležnog za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p> <p>(3) Strategija mora biti zasnovana na ekosistemskom pristupu u upravljanju ljudskim aktivnostima, kao i na načelima integralnog upravljanja obalnim područjem, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p>morske sredine drugih država u morskom regionu, odnosno morskom podregionu.</p> <p>(4) Strategija se sastoji od:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) početne procjene stanja morske sredine;</li> <li>2) karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, sa kriterijumima i metodološkim standardima za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>3) ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>4) programa monitoringa morske sredine;</li> <li>5) programa mjera za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine (u daljem tekstu: program mjera).</li> </ol> <p>(5) U postupku izrade Strategije Ministarstvo je dužno da pribavi i mišljenje Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem.</p> <p>(6) Sektorske strategije, politike, razvojni planovi i programi moraju biti usklađeni sa Strategijom na način da se u njima obezbijedi integracija ciljeva i mjera u oblasti zaštite morske sredine.</p>			
<p>2. Države članice koje dijele istu morskiju ili podregiju sarađuju kako bi unutar svake morske regije ili podregije obezbijedile koherentnost i koordinaciju mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva ove Direktive u cijeloj dotičnoj morskoj regiji ili podregiji, posebno raznih elemenata morskih strategija iz tačaka (a) i (b), u skladu sa sljedećim planom djelovanja za koji dotične države članice nastoje primjenjivati zajednički pristup:</p> <p>(a) priprema:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. do 15. jula 2012, završiti pripremu početne procjene stanja morske sredine i uticaja ljudskih djelatnosti, u skladu s članom 8;</li> <li>ii. do 15. jula 2012, utvrđivanje dobrog stanja morske</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Član 19</b> <b>Regionalna saradnja</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>sredine, u skladu s članom 9 stavom 1;</p> <p>iii. do 15. jula 2012, određivanje skupa ciljeva i s njima povezanih indikatora, u skladu s članom 10 stavom 1;</p> <p>iv. do 15. jula 2014, osim ako nije drugačije propisano relevantnim zakonodavstvom Zajednice, izrada i sprovođenje programa monitoringa te redovno ažuriranje ciljeva, u skladu s članom 11 stavom 1;</p> <p>(b) program mjera:</p> <p>i. najkasnije do 2015. godine, izrada programa mjera za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog stanja morske sredine, u skladu s članom 13 st. 1, 2, i 3;</p> <p>ii. najkasnije do 2016. godine, početak primjene programa iz tačke i, u skladu s članom 13 stav 10.</p>	<p>ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 6 stav 4</b> <b>Strategija zaštite morske sredine</b></p> <p>(4) Strategija se sastoji od:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) početne procjene stanja morske sredine;</li> <li>2) karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, sa kriterijumima i metodološkim standardima za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>3) ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>4) programa monitoringa morske sredine;</li> <li>5) programa mjera za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine (u daljem tekstu: program mjera).</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Član 9 stav 3</b> <b>Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(3) Prilikom utvrđivanja ciljeva i indikatora iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir karakteristike stanja morske sredine, opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu, kao i ciljevi zaštite morske i životne sredine, prostora obalnog područja, relevantni prekogranični uticaji i njegove karakteristike.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 11 stav 5</b> <b>Program monitoringa morske sredine</b></p> <p>(5) Programom monitoringa morske sredine, radi</p>			
---	--	--	--	--

usklađenosti sa programima praćenja stanja morske sredine u morskom podregionu, treba da se:

- koristi ista metoda monitoringa stanja morske sredine koja se sprovodi u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, radi obezbjeđivanja uporedivosti rezultata monitoringa;
- uzimaju u obzir bitni prekogranični uticaji i prekogranične karakteristike morske sredine.

**Član 12 stav 3**

**Program mjera**

(3) Program mjera sadrži i mjere koje se odnose na zaštićena područja u moru, ekosisteme i ekološki značajna područja u okviru mreže Natura 2000, mjere utvrđene potvrđenim međunarodnim sporazumima, rokove i organe nadležne za sprovođenje mjera, kao i procjenu potrebnih sredstava za njihovo sprovođenje.

**Član 13 stav 3**

**Izmjene programa mjera**

(3) Ministarstvo je dužno da, u saradnji sa nadležnim državnim organima izvrši procjenu prekograničnog uticaja koji nastaje sprovođenjem programa mjera za područja koja nijesu pod suverenitetom Crne Gore, radi smanjenja ili otklanjanja opasnosti od štete i smanjivanja negativnog uticaja na najmanju moguću mjeru za ta područja.

**Član 29**

**Rok za donošenje Strategije**

(1) Početna procjena stanja morske sredine donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana donošenja početne procjene iz stava 1 ovog člana.

(3) Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana utvrđivanja karakteristika

	<p>iz stava 2 ovog Člana.</p> <p>(4) Program monitoringa morske sredine donijeće se u roku od godinu dana od dana utvrđivanja ciljeva i indikatora iz stava 3 ovog Člana.</p> <p>(5) Program mjera donijeće se u roku od godinu dana od dana donošenja programa monitoringa morske sredine.</p>			
<p>3. Države članice koje imaju granice na istoj morskoj regiji ili podregiji na koju se odnosi ova Direktiva treba da, ako je stanje morske sredine tako kritično da je potrebno hitno djelovanje, izrade plan djelovanja u skladu sa stavom 1, koji uključuje raniji početak sprovođenja programa mjera kao i eventualne strože zaštitne mjere, pod uslovom da to ne sprječava ostvarivanje ili održavanje dobrog stanja morske sredine u drugoj morskoj regiji ili podregiji. U tim slučajevima:</p> <p>(a) dotične države članice obavještavaju Komisiju o svom izmijenjenom rasporedu i rade u skladu s tim;</p> <p>(b) Komisija se poziva da razmotri pružanje podrške državama članicama u njihovim pojačanim naporima za poboljšanje stanja morske sredine, tako što će dotičnu regiju proglasiti pilot- projektom.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Plan hitnog djelovanja</b></p> <p>(1) U slučaju značajnog pogoršanja stanja morske sredine ili njenih djelova, Ministarstvo u saradnji sa nadležnim državnim organima sačinjava plan hitnog djelovanja.</p> <p>(2) Planom hitnog djelovanja mogu se utvrditi strožije mjere zaštite morske sredine od mjera utvrđenih programom mjera, pod uslovom da se tim mjerama ne sprečava ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine u morskom podregionu.</p> <p>(3) Plan hitnog djelovanja donosi Vlada.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obavještavanje Evropske komisije</b></p> <p>Ako Ministarstvo u saradnji sa drugim nadležnim organima utvrdi negativan uticaj na stanje morske sredine, koji se ne može otkloniti mjerama utvrđenim ovim zakonom ili mjerama koje se sprovode u drugoj oblasti i/ili mjerama utvrđenim međunarodnim sporazumom, obavještava se Evropska komisija, sa preporukama za poboljšanje stanja u morskoj sredini.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 1 tač. 2-4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <p>2) aktivnostima prilikom sprovođenja plana hitnog djelovanja;</p> <p>3) slučajevima za izuzeće od primjene mjera iz člana 15 ovog zakona;</p> <p>4) razlozima za izuzeće od primjene pojedinih</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



	aktivnosti iz Strategije u skladu sa Članom 16 ovog zakona.			
<p>Član 6. Regionalna saradnja</p> <p>1. Radi postizanja koordinacije iz Člana 5 stav 2 države članice se, ako je to izvodljivo i primjereno, služe postojećim regionalnim institucionalnim strukturama za saradnju, koje se odnose na tu morsku regiju ili podregiju, uključujući i one na temelju regionalnih konvencija o moru.</p> <p>2. Radi izrade i sprovođenja morskih strategija države članice u svakoj morskoj regiji ili podregiji čine sve kako bi koordinirale svoje djelovanje s trećim zemljama koje imaju suverenost ili nadležnost nad vodama u istoj morskoj regiji ili podregiji, koristeći relevantne međunarodne forume, uključujući mehanizme i strukture regionalnih konvencija o moru.</p> <p>Države članice se takođe, koliko je moguće, oslanjaju na relevantne postojeće programe i aktivnosti razvijene u okviru struktura proizašlih iz međunarodnih sporazuma kao što su regionalne konvencije o moru.</p> <p>Koordinacija i saradnja proširuju se prema potrebi na sve države članice u basenu morske regije ili podregije, uključujući zemlje bez izlaza na more, kako bi države članice u toj morskoj regiji ili podregiji mogle ispuniti svoje obveze na temelju ove Direktive, služeći se uspostavljenim strukturama za saradnju propisanim ovom Direktivom ili Direktivom 2000/60/EZ.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 19</b> <b>Regionalna saradnja</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;"><b>Član 7.</b> <b>Nadležna tijela</b></p> <p>1. Države članice do 15. jula 2010. godine za svaku dotičnu morsku regiju ili podregiju određuju tijelo ili tijela nadležna za sprovođenje ove Direktive u</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 17</b> <b>Obavještanje Evropske komisije</b></p> <p>Ako Ministarstvo u saradnji sa drugim nadležnim organima utvrdi negativan uticaj na stanje morske sredine, koji se ne može otkloniti mjerama utvrđenim</p>	Potpuno usklađeno		

<p>odnosu na svoje morske vode. Do 15. januara 2011. države Članice dostavljaju Komisiji popis definisanih nadležnih tijela, zajedno s podacima iz Priloga II. Države Članice istovremeno šalju Komisiji popis svojih nadležnih službi koje učestvuju u radu međunarodnih tijela i koja su relevantna za sprovođenje ove Direktive. Države Članice u basenu svake morske regije ili podregije takođe određuju tijelo ili tijela nadležna za saradnju i koordinaciju iz Člana 6. 2. Države Članice obavještavaju Komisiju o svakoj promjeni podataka dostavljenih prema stavu 1 u roku od šest mjeseci od početka stupanja na snagu te promjene.</p>	<p>ovim zakonom ili mjerama koje se sprovode u drugoj oblasti i/ili mjerama utvrđenim međunarodnim sporazumom, obavještava se Evropska komisija, sa preporukama za poboljšanje stanja u morskoj sredini.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 1 tač. 2-4</b> <b>Izvjешtavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o: 2) aktivnostima prilikom sprovođenja plana hitnog djelovanja; 3) slučajevima za izuzeće od primjene mjera iz Člana 15 ovog zakona; 4) razlozima za izuzeće od primjene pojedinih aktivnosti iz Strategije u skladu sa Članom 16 ovog zakona.</p>			
<p>POGLAVLJE II. MORSKE STRATEGIJE: PRIPREMA Član 8. Procjena 1. Države Članice izrađuju za svaku morską regiju ili podregiju početnu procjenu svojih morskih voda, uzimajući u obzir postojeće podatke ako su dostupni, koja obuhvata: (a) analizu bitnih svojstava i karakteristika, kao i sadašnjeg stanja te morske sredine, koja se temelji na okvirnim popisima elemenata iz tabele 1 u Prilogu III. i obuhvata fizička i hemijska svojstva, tipove staništa, biološka svojstva i hidromorfologiju; (b) analizu glavnih pritisaka i uticaja na stanje morske sredine, uključujući ljudske djelatnosti, koja ima sljedeće karakteristike: i. temelji se na okvirnim popisima elemenata iz tabele 2. u Prilogu III. i obuhvata kvalitativne i kvantitativne aspekte raznih pritisaka te prepoznatljive trendove; ii. obuhvata glavne kumulativne i sinergijske efekte; i iii. uzima u obzir relevantne procjene stanja pripremljene prema postojećem zakonodavstvu</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 7</b> <b>Početna procjena stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Početna procjena stanja morske sredine obuhvata: 1) analizu osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije; 2) analizu stanja i glavnih opterećenja i uticaja na status morske sredine, segmenata životne sredine obalnog područja i prostora obalnog područja, uključujući ljudske aktivnosti; 3) ekonomsko-socijalnu analizu korišćenja morske sredine i socio-ekonomske karakteristike obalnog područja, sa troškovima sanacije; 4) način planiranja i korišćenja morske sredine i upravljanja obalnim područjem. (2) Analizama iz stava 1 ovog Člana, uzimaju se u obzir i procjene priobalnih, tranzicionih i voda teritorijalnog mora, kao i procjene utvrđene primjenom Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja (u daljem tekstu: Barselonska konvencija). (3) Početna procjena stanja morske sredine vrši se</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati način analize svojstava i listu karakteristika trenutnog stanja morske sredine i uticaja na morską sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2020. godine</p>

<p>Zajednice;</p> <p>(c) ekonomsku i socijalnu analizu upotrebe tih voda, kao i analizu troška degradacije morskog sredine.</p> <p>2. U analizama iz stava 1 uzimaju se u obzir elementi povezani s priobalnim, prelaznim i teritorijalnim vodama na koje se odnose relevantne odredbe postojećeg zakonodavstva Zajednice, posebno Direktive 2000/60/EZ. Za izradu sveobuhvatne procjene stanja morskog sredine takođe se uzimaju u obzir, ili služe kao podloga, druge relevantne procjene, kao što su zajednički pripremljene procjene u okviru regionalnih konvencija o moru.</p> <p>3. U pripremi procjena prema stavu 1 države članice nastoje, preko koordinacije uspostavljene prema članovima 5 i 6, svakako obezbijediti:</p> <p>(a) dosljednost metodologija za procjenu stanja u cijeloj morskoj regiji ili podregiji;</p> <p>(b) uzimanje u obzir prekograničnih uticaja i prekograničnih karakteristika.</p>	<p>istom metodologijom koja se primjenjuje u morskom podregionu, odnosno morskom regionu uzimajući u obzir prekogranične uticaje i prekogranične karakteristike morske sredine.</p> <p>(4) Početna procjena stanja morske sredine izrađuje se na osnovu podataka kojima raspolaže Ministarstvo, drugi organi državne uprave, naučno-istraživačke institucije i druga pravna lica.</p> <p>(5) Stanje morske sredine je cjelovito stanje morske sredine, uzimajući u obzir strukturu, funkciju i procese morskih ekosistema koji čine morsku sredinu, zajedno sa prirodnim fiziografskim, geografskim, biološkim, geološkim i klimatskim faktorima, kao i fizičkim, akustičnim i hemijskim uslovima, uključujući uslove koji su nastali usljed ljudskih aktivnosti u tom području ili izvan tog područja.</p> <p>(6) Način analize svojstava i karakteristika iz stava 1 tačka 1 ovog člana i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti, propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 19</b> <b>Regionalna saradnja</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva</p>			
---	--	--	--	--

	<p>zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p> <p><b>Član 21 stav 1 tačka 1 i stav 2 Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <p>1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz Člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;</p> <p>(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.</p>			
<p><b>Član 9.</b> Utvrđivanje dobrog ekološkog stanja</p> <p>1. Države članice utvrđuju za svaku dotičnu morsku regiju ili podregiju, uz upućivanje na početnu procjenu pripremljenu prema Članu 8 stavu 1, skup karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, na osnovu kvalitativnih pokazatelja navedenih u Prilogu I.</p> <p>Države članice uzimaju u obzir okvirne popise elemenata iz tabele 1. Priloga III, a posebno, fizička i hemijska svojstva, tipove staništa, biološka svojstva te hidromorfologiju.</p> <p>Države članice takođe uzimaju u obzir pritiske ili uticaje ljudskih djelatnosti u svakoj morskoj regiji ili podregiji, uzimajući u obzir okvirne popise iz tabele 2. u Prilogu III.</p>	<p><b>Član 8</b> <b>Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Dobro ekološko stanje morske sredine je stanje u kojem su morska sredina i obalno područje očuvani, ekološki raznovrsni i dinamični, čisti, zdravi i produktivni u svojim prirodnim uslovima, dok je njihovo korišćenje na održivom nivou, čime se čuva potencijal za korišćenje i aktivnosti za sadašnje i buduće generacije, odnosno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struktura, funkcije i procesi ekosistema, zajedno sa povezanim fiziografskim, geografskim, geološkim i klimatskim faktorima, omogućavaju potpuno funkcionisanje ekoloških sistema i njihovu otpornost na promjene u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima, s tim da su vrste i staništa očuvani, da je spriječeno smanjivanje biodiverziteta prouzrokovano</li> </ul>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonski akti kojim će se propisati kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za određivanja dobrog stanja morske sredine	IV kvartal 2020. godine

2. Države članice obavještavaju Komisiju o procjeni stanja pripremljenoj prema Članu 8 stavu 1 kao i o utvrđivanju karaktersitika obavljenom prema stavu 1 ovog Člana u roku od tri mjeseca od završetka utvrđivanja karakteristika.

3. Kriterijumi i metodološki standardi koje države članice treba da primjenjuju, čija je svrha izmjena elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da se ona dopuni, utvrđuju se do 15. jula 2010. na temelju priloga I. i III, u skladu s regulatornim postupkom iz Člana 25 stav 3 tako da se obezbijedi dosljednost i između morskih regija ili podregija omogućiti upoređivanje opsega u kojem je dobro stanje morske sredine postignuto. Prije predlaganja tih kriterijuma i standarda Komisija se savjetuje sa svim zainteresiranim stranama, uključujući regionalne konvencije o moru.

tim aktivnostima i da različite biološke komponente djeluju uravnoteženo;

- hidromorfološka, fizička i hemijska svojstva ekosistema, uključujući i svojstva nastala zbog ljudskih aktivnosti na tom području, doprinose funkcionisanju ekosistema, a antropogeni unosi supstanci i energije, uključujući buku, u životnu sredinu mora, ne uzrokuju uticaje zagađenja.

(2) Dobro ekološko stanje morske sredine utvrđuje se na osnovu karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(4) Prilikom utvrđivanja dobrog ekološkog stanja morske sredine uzimaju se u obzir ekosistemi, fizička i hemijska svojstva, stanišni tipovi, biološka svojstva i hidromorfologija, kao i opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu.

(5) Za utvrđivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine primjenjuje se ekosistemski pristup u upravljanju ljudskim aktivnostima i integralno upravljanje obalnim područjem.

(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog Člana propisuje Ministarstvo.

#### Član 19

##### Regionalna saradnja

(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a

	<p>naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog Člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu Članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p> <p><b>Član 21 stav 1 tačka 1 i stav 2 Izvištavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <p>1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz Člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;</p> <p>(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države Članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.</p>			
<p><b>Član 10.</b> Određivanje ciljeva</p> <p>1. Na temelju početne procjene pripremljene prema Članu 8 stavu 1 države Članice za svaku morsku regiju ili podregiju određuju opsežan skup ekoloških ciljeva i s njima povezanih indikatora za svoje morske vode kao smjernice za napredovanje prema postizanju dobrog ekološkog stanja u morske sredine, uzimajući u obzir okvirni popis pritisaka i uticaja iz tabele 2 u Prilogu III, kao i karakteristika navedenih u Prilogu IV.</p>	<p><b>Član 9</b> <b>Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja i karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(2) Ciljevima za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine smatra se željeno stanje različitih komponenti morske sredine, kao i opterećenja i uticaji</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati</p>	

<p>Pri utvrđivanju tih ciljeva i indikatora države Članice uzimaju u obzir dalju primjenu relevantnih postojećih ekoloških ciljeva koji su za te iste vode određeni na nacionalnom nivou, nivou Zajednice ili na međunarodnom nivou, i obezbjeđuju da su ti ciljevi međusobno usklađeni kao i da se, koliko je to moguće, uzimaju u obzir relevantni prekogranični uticaji i prekogranične karakteristike.</p> <p>2. Države Članice obavještavaju Komisiju o ekološkim ciljevima u roku od tri mjeseca od njihova određivanja.</p>	<p>na te komponente za morski region, odnosno podregion.</p> <p>(3) Prilikom utvrđivanja ciljeva i indikatora iz stava 1 ovog Člana, uzimaju se u obzir karakteristike stanja morske sredine, opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu, kao i ciljevi zaštite morske i životne sredine, prostora obalnog područja, relevantni prekogranični uticaji i njegove karakteristike.</p> <p>(4) Način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 19</b> <b>Regionalna saradnja</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama Članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog Člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu Članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 1 tačka 1 i stav 2</b> <b>Izveštavanje Evropske komisije</b></p>		<p>način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine</p>	<p>IV kvartal 2020.</p>
--	--	--	---	-------------------------

	<p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <p>1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz Člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;</p> <p>(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.</p>			
<p><b>Član 11.</b> <b>Programi praćenja</b></p> <p>1. Države članice, na temelju početne procjene pripremljene prema Članu 8 stavu 1, izrađuju i sprovode koordinirane programe monitoringa za stalnu procjenu stanja morske sredine na osnovu okvirnih popisa elemenata iz Priloga III. i popisa iz Priloga V, uz upućivanje na ekološke ciljeve određene prema Članu 10.</p> <p>Programi monitoringa moraju biti usklađeni unutar morskih regija ili podregija i biti usklađeni s relevantnim odredbama o procjeni i praćenju utvrđenima zakonodavstvom Zajednice, uključujući Direktivu o staništima i Direktivu o pticama, ili međunarodnim sporazumima.</p> <p>2. Države članice koje dijele istu morską regiju ili podregiju izrađuju programe praćenja u skladu sa stavom 1 i nastoje, u interesu koherentnosti i koordinacije, obezbijediti:</p> <p>(a) dosljednost metoda praćenja u cijeloj morskoj regiji ili podregiji kako bi se olakšala uporedivost rezultata praćenja;</p> <p>(b) uzimanje u obzir bitnih prekograničnih uticaja i prekograničnih karakteristika.</p> <p>3. Države članice obavještavaju Komisiju o programima monitoringa u roku od tri mjeseca od</p>	<p><b>Član 10</b> <b>Planovi za sprovođenje Strategije</b></p> <p>Strategija se sprovodi u skladu sa programom monitoringa morske sredine i programom mjera.</p> <p><b>Član 11</b> <b>Program monitoringa morske sredine</b></p> <p>(1) Program monitoringa morske sredine izrađuje se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, metodoloških standarda za praćenje ekosistema, opterećenja i uticaja ljudskih aktivnosti na morską sredinu.</p> <p>(2) Program monitoringa morske sredine je sastavni dio godišnjeg programa monitoringa životne sredine, koji se izrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje životna sredina.</p> <p>(3) Prilikom izrade programa monitoringa morske sredine uzima se u obzir program monitoringa stanja morskog ekosistema i obalnog područja.</p> <p>(4) Program monitoringa morske sredine mora biti usklađen sa programima monitoringa koji se sprovode u morską podregionu, u skladu sa posebnim propisima i potvrđenim međunarodnim sporazumima.</p> <p>(5) Programom monitoringa morske sredine, radi usklađenosti sa programima praćenja stanja morske</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se bliže propisati sadržaj Programa monitoringa morske sredine	IV kvartal 2020.



njihove izrade.

4. Specifikacije i standardizovane metode monitoringa i procjene u kojima se uzimaju u obzir postojeće obaveze i obezbjeđuje uporedivost rezultata praćenja i procjene, koje su namijenjene za izmjenu elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da se ona dopunjuje, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz Člana 25 stav 3.

sredine u morskom podregionu, treba da se:

- koristi ista metoda monitoringa stanja morske sredine koja se sprovodi u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, radi obezbjeđivanja uporedivosti rezultata monitoringa;
- uzimaju u obzir bitni prekogranični uticaji i prekogranične karakteristike morske sredine.

(6) Program monitoringa morske sredine sprovodi organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: organ uprave).

(7) U sprovođenju monitoringa morske sredine organ uprave za pojedine poslove može angažovati i akreditovana pravna lica.

(8) Na monitoring morske sredine shodno se primjenjuju odredbe zakona o životnoj sredini, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

(9) Na osnovu rezultata programa monitoringa morske sredine, organ uprave sačinjava godišnji izvještaj o stanju morske sredine, koji je sastavni dio informacije o stanju životne sredine.

(10) Organ uprave dostavlja informacije o stanju morske sredine Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i tijelima nadležnim za sprovođenje Barselonske konvencije, u skladu sa posebnim propisom.

(11) Bliži sadržaj programa monitoringa morske sredine, kao i način sprovođenja monitoringa propisuje Ministarstvo.

#### Član 19

##### Regionalna saradnja

(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama Članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a

	<p>naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog Člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu Članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 1 tačka 1 i stav 2 Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz Člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;</p> <p>(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države Članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 12.</b></p> <p>Obavještenja i procjena koju sprovodi Komisija Na osnovu svih obavještenja shodno Članu 9 stav 2, Članu 10 stav 2 i Članu 11 stav 3, za svaku morską regiju ili podregiju, Komisija procjenjuje za svaku državu Članicu čine li elementi koji su predmet obavještenja odgovarajući okvir za ispunjavanje zahtjeva ove Direktive, te može od dotične države Članice zatražiti da dostavi sve dostupne i potrebne</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>dodatne informacije.</p> <p>Pri izradi tih procjena Komisija razmatra koherentnost okvira u raznim morskim regijama ili podregijama i u cijeloj Zajednici.</p> <p>U roku od šest mjeseci od prijema obavještenja, Komisija obavještava dotične države članice o tome jesu li, prema njenom mišljenju, elementi koji su predmet tih obavještenja u skladu s ovom Direktivom te daje smjernice za sve izmjene koje smatra potrebnima.</p>				
<p>POGLAVLJE III.</p> <p>MORSKE STRATEGIJE: PROGRAMI MJERA</p> <p>Član 13.</p> <p>Programi mjera</p> <p>1. Države članice za svaku dotičnu morsku regiju ili podregiju određuju mjere koje je potrebno preduzeti za postizanje ili održavanje dobrog stanja morske sredine, kako je utvrđeno prema Članu 9 stav 1.</p> <p>Te se mjere utvrđuju na temelju početne procjene pripremljene prema Članu 8 stav 1 i uz upućivanje na ekološke ciljeve određene prema Članu 10 stav 1, kao i uzimajući u obzir vrste mjera navedene u Prilogu VI.</p>	<p><b>Član 12</b></p> <p><b>Program mjera</b></p> <p>(1) Radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja, sprovode se mjere utvrđene programom mjera.</p> <p>(2) Program mjera utvrđuje se na osnovu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) početne procjene stanja morske sredine, uzimajući u obzir ciljeve i sa njima povezane indikatore za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>2) programa monitoringa morske sredine; i</li> <li>3) propisa kojima se uređuje: upravljanje vodama, komunalnim otpadnim vodama, kvalitet vode za kupanje, kontrola zagađivanja mora sa plovnih objekata i prihvata i tretmana otpada u lukama, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima.</li> </ol> <p>(3) Program mjera sadrži i mjere koje se odnose na zaštićena područja u moru, ekosisteme i ekološki značajna područja u okviru mreže Natura 2000, mjere utvrđene potvrđenim međunarodnim sporazumima, rokove i organe nadležne za sprovođenje mjera, kao i procjenu potrebnih sredstava za njihovo sprovođenje.</p> <p>(4) Prilikom izrade programa mjera mora se voditi računa o održivom razvoju, socijalnim i ekonomskim efektima tih mjera, radi obezbjeđivanja da efekti predloženih mjera budu srazmjerni troškovima njihove</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se bliže propisati sadržaj programa i mjera za zaštitu morske sredine</p>	<p>IV kvartal 2020. godine</p>

	<p>realizacije i da su tehnički izvodljive.</p> <p>(5) Prilikom izrade programa mjera, Ministarstvo sačinjava procjenu uticaja i analizu troškova i koristi od predloženih mjera.</p> <p>(6) Izvještaj o sprovođenju programa mjera Ministarstvo je dužno da sačini u roku od tri godine od početka primjene programa mjera.</p> <p>(7) Bliži sadržaj programa mjera propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 19</b> <b>Regionalna saradnja</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog Člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p>			
<p>2. Države članice uključuju mjere utvrđene prema stavu 1 u program mjera, uzimajući u obzir relevantne mjere potrebne na temelju zakonodavstva Zajednice, posebno na osnovu Direktive 2000/60/EZ, Direktive Savjeta 91/271/EEZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 12</b> <b>Program mjera</b></p> <p>(1) Radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnih područja, sprovode se mjere</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>od 21. maja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive 2006/7/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. februara 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje, kao i budućeg zakonodavstva o standardima kvaliteta morske sredine u području vodne politike, ili na temelju međunarodnih sporazuma.</p>	<p>utvrđene programom mjera.</p> <p>(2) Program mjera utvrđuje se na osnovu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) početne procjene stanja morske sredine, uzimajući u obzir ciljeve i sa njima povezane indikatore za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>2) programa monitoringa morske sredine; i</li> <li>3) propisa kojima se uređuje: upravljanje vodama, komunalnim otpadnim vodama, kvalitet vode za kupanje, kontrola zagađivanja mora sa plovnih objekata i prihvata i tretmana otpada u lukama, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima.</li> </ol> <p>(3) Program mjera sadrži i mjere koje se odnose na zaštićena područja u moru, ekosisteme i ekološki značajna područja u okviru mreže Natura 2000, mjere utvrđene potvrđenim međunarodnim sporazumima, rokove i organe nadležne za sprovođenje mjera, kao i procjenu potrebnih sredstava za njihovo sprovođenje.</p> <p>(4) Prilikom izrade programa mjera mora se voditi računa o održivom razvoju, socijalnim i ekonomskim efektima tih mjera, radi obezbjeđivanja da efekti predloženih mjera budu srazmjerni troškovima njihove realizacije i da su tehnički izvodljive.</p> <p>(5) Prilikom izrade programa mjera, Ministarstvo sačinjava procjenu uticaja i analizu troškova i koristi od predloženih mjera.</p> <p>(6) Izvještaj o sprovođenju programa mjera Ministarstvo je dužno da sačini u roku od tri godine od početka primjene programa mjera.</p> <p>(7) Bliži sadržaj programa mjera propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>3. Pri izradi programa mjera prema stavu 2 države članice uzimaju u obzir održivi razvoj, a posebno socijalne i ekonomske posljedice predviđenih mjera. Kao pomoć nadležnom tijelu ili nadležnim tijelima iz Člana 7 da svoje ciljeve ostvare na integrisani način, države članice mogu utvrditi ili uspostaviti administrativne okvire kako bi imale koristi od tog</p>	<p><b>Član 12 st. 3-5</b> <b>Program mjera</b></p> <p>(3) Program mjera sadrži i mjere koje se odnose na zaštićena područja u moru, ekosisteme i ekološki značajna područja u okviru mreže Natura 2000, mjere utvrđene potvrđenim međunarodnim sporazumima, rokove i organe nadležne za sprovođenje mjera, kao i</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>međudjelovanja. Države članice treba da obezbijede da za mjere postoji odgovarajući odnos između finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje te mjere i njene djelotvornosti te da su tehnički izvodljive, i da se prije uvođenja svake nove mjere sprovedu procjene utjecaja, uključujući analize troškova i koristi.</p>	<p>procjenu potrebnih sredstava za njihovo sprovođenje. (4) Prilikom izrade programa mjera mora se voditi računa o održivom razvoju, socijalnim i ekonomskim efektima tih mjera, radi obezbjeđivanja da efekti predloženih mjera budu srazmjerni troškovima njihove realizacije i da su tehnički izvodljive. (5) Prilikom izrade programa mjera, Ministarstvo sačinjava procjenu uticaja i analizu troškova i koristi od predloženih mjera.</p>			
<p>4. Programi mjera utvrđeni prema ovom Članu uključuju mjere prostorne zaštite koje doprinose stvaranju koherentnih i reprezentativnih mreža zaštićenih morskih područja i primjereno obuhvataju raznovrsnost ekosistema koji ih čine, kao što su posebna područja očuvanja prema Direktivi o staništima, područja posebne zaštite prema Direktivi o pticama, kao i zaštićena morska područja, kako su se Zajednica ili dotične države članice usuglasile u okviru međunarodnih ili regionalnih sporazuma čije su ugovorne strane.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 12</b> <b>Program mjera</b></p> <p>(1) Radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja, sprovode se mjere utvrđene programom mjera. (2) Program mjera utvrđuje se na osnovu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) početne procjene stanja morske sredine, uzimajući u obzir ciljeve i sa njima povezane indikatore za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;</li> <li>2) programa monitoringa morske sredine; i</li> <li>3) propisa kojima se uređuje: upravljanje vodama, komunalnim otpadnim vodama, kvalitet vode za kupanje, kontrola zagađivanja mora sa plovnih objekata i prihvata i tretmana otpada u lukama, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima.</li> </ol> <p>(3) Program mjera sadrži i mjere koje se odnose na zaštićena područja u moru, ekosisteme i ekološki značajna područja u okviru mreže Natura 2000, mjere utvrđene potvrđenim međunarodnim sporazumima, rokove i organe nadležne za sprovođenje mjera, kao i procjenu potrebnih sredstava za njihovo sprovođenje. (4) Prilikom izrade programa mjera mora se voditi računa o održivom razvoju, socijalnim i ekonomskim efektima tih mjera, radi obezbjeđivanja da efekti predloženih mjera budu srazmjerni troškovima njihove realizacije i da su tehnički izvodljive.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>(5) Prilikom izrade programa mjera, Ministarstvo sačinjava procjenu uticaja i analizu troškova i koristi od predloženih mjera.</p> <p>(6) Izvještaj o sprovođenju programa mjera Ministarstvo je dužno da sačini u roku od tri godine od početka primjene programa mjera.</p> <p>(7) Bliži sadržaj programa mjera propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 19</b> <b>Regionalna saradnja</b></p> <p>(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama Članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog Člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu Članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p>			
<p>5. Ako države članice smatraju da upravljanje nekom ljudskom djelatnošću na nivou Zajednice ili na međunarodnom nivou može znatno uticati na morsku sredinu, posebno na područjima na koja se odnosi stav 4, one se pojedinačno ili zajedno obraćaju određenom nadležnom tijelu ili međunarodnoj organizaciji radi razmatranja i</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 13 stav 2</b> <b>Izmjene programa mjera</b></p> <p>(2) Ako ljudske aktivnosti koje se sprovode na nivou Evropske unije, odnosno na međunarodnom nivou mogu u velikoj mjeri negativno uticati na morsku sredinu u područjima koja su pod suverenitetom Crne Gore, odnosno u kojima Crna Gora ostvaruje suverena</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>mogućeg usvajanja eventualno potrebnih mjera za ostvarivanje ciljeva ove Direktive, kako bi se omogućilo održavanje ili, prema potrebi, obnova cjelovitosti, strukture i funkcioniranja ekosistema.</p>	<p>prava i jurisdikciju, a naročito u zaštićenim područjima iz Člana 12 stav 3 ovog zakona, obavještavaju se nadležna tijela država iz morskog podregiona za sprovođenje mjera radi zaštite morske sredine.</p>			
<p>6. Države Članice najkasnije do 2013. godine objavljuju za svaku morsku regiju ili podregiju relevantne informacije o područjima iz stava 4 i 5.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 12 stav 3</b> <b>Program mjera</b></p> <p>(3) Program mjera sadrži i mjere koje se odnose na zaštićena područja u moru, ekosisteme i ekološki značajna područja u okviru mreže Natura 2000, mjere utvrđene potvrđenim međunarodnim sporazumima, rokove i organe nadležne za sprovođenje mjera, kao i procjenu potrebnih sredstava za njihovo sprovođenje.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 22 stav 2</b> <b>Obavještavanje javnosti</b></p> <p>(2) Ministarstvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi propise koji se odnose na morsku sredinu, Strategiju sa sastavnim djelovima, podatke dobijene sprovođenjem monitoringa morske sredine i izvještaj o sprovođenju međunarodnih ugovora i konvencija iz oblasti zaštite morske sredine.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je dodatno regulisana čl.32 i 43 Zakona o zaštiti prirode ("Sl.list CG", br. 54/16)</p>	
<p>7. Države Članice u svojim programima mjera navode kako mjere treba sprovoditi i kako će one doprinijeti ostvarivanju spoljnih ciljeva utvrđenih prema Članu 10. stavu 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 12 st. 1 i 7</b> <b>Program mjera</b></p> <p>(1) Radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja, sprovode se mjere utvrđene programom mjera.</p> <p>(7) Bliži sadržaj programa mjera propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>8. Države Članice razmatraju implikacije svojih programa mjera na vode izvan svojih morskih voda kako bi svele na najmanju mjeru opasnost od štete za te vode i kako bi uticaj na njih, ako je moguće, bio pozitivan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 13 stav 3</b> <b>Izmjene programa mjera</b></p> <p>(3) Ministarstvo je dužno da, u saradnji sa nadležnim državnim organima izvrši procjenu prekograničnog uticaja koji nastaje sprovođenjem programa mjera za područja koja nijesu pod suverenitetom Crne Gore, radi smanjenja ili otklanjanja opasnosti od štete i smanjivanja negativnog uticaja na najmanju moguću mjeru za ta područja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>9. Države članice obavještavaju Komisiju i sve druge dotične države članice o svojim programima mjera u roku od tri mjeseca od izrade programa.</p>	<p><b>Član 21 stav 1 tačka</b> <b>Izveštavanje Evropske komisije</b> (1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o: 1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz Člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>10. Podložno Članu 16, države članice treba da obezbijede da programi postanu operativni u roku od jedne godine od njihove izrade.</p>	<p><b>Član 29 stav 5</b> <b>Rok za donošenje Strategije</b> (5) Program mjera donijeće se u roku od godinu dana od dana donošenja programa monitoringa morske sredine.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p><b>Član 14.</b> <b>Izuzeci</b> 1. Država članica može odrediti slučajeve u svojim morskim vodama u kojima se, zbog bilo kojeg od razloga navedenih u tačkama (a) do (d), ekološki ciljevi ili dobro stanje morske sredine ne mogu u svakom pogledu ostvariti mjerama koje preduzima ta država članica ili se oni, zbog razloga navedenih u tački (e), ne mogu postići u odgovarajućem roku: (a) djelovanje ili nedjelovanje za koje dotična država članica nije odgovorna; (b) prirodni uzroci; (c) viša sila; (d) mijenjanje ili alteracija fizičkih karakteristika morskih voda uzrokovana mjerama preduzetim iz višeg javnog interesa koji je prevladao nad negativnim uticajem na životnu sredinu, uključujući svaki prekogranični uticaj; (e) prirodni uslovi koji ne dopuštaju pravovremeno poboljšanje stanja dotičnih morskih voda. Dotična država članica jasno određuje takve slučajeve u svom programu mjera i obrazlaže svoj stav Komisiji. Pri određivanju ovih slučajeva država</p>	<p><b>Član 15</b> <b>Izuzeci od primjene mjera</b> (1) Ministarstvo, u saradnji sa drugim nadležnim organima može odrediti slučajeve zbog kojih se ciljevi i/ili dobro ekološko stanje morske sredine ne mogu postići mjerama utvrđenim u skladu sa ovim zakonom ili u odgovarajućem roku, i to zbog: - djelovanja ili propuštanja djelovanja za koje Crna Gora nije odgovorna; - prirodnih pojava; - više sile; - izmjena fizičkih svojstava morske sredine koje su prouzrokovane aktivnostima preduzetim u preovlađujućem javnom interesu; - prirodnih uslova koji onemogućavaju blagovremeno poboljšanje stanja morske sredine. (2) Slučajevi iz stava 1 ovog Člana utvrđuju se programom mjera. (3) Prilikom određivanja slučajeva iz stava 1 ovoga Člana, uzimaju se u obzir i posljedice za druge države morskog podregiona. (4) Radi sprečavanja pogoršavanja stanja morske sredine u slučaju iz stava 1 ovog Člana, kao i</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Članica uzima u obzir posljedice za države članice u toj morskoj regiji ili podregiji.</p> <p>Dotična država članica preduzima odgovarajuće <i>ad hoc</i> mjere radi daljeg ostvarivanja ekoloških ciljeva, sprečavanja daljeg pogoršanja stanja morskih voda iz razloga navedenih u tačkama (b), (c) ili (d), kao i ublažavanja štetnog učinka na nivou te morske regije ili podregije ili u morskim vodama drugih država članica.</p> <p>2. U slučaju iz stava 1 tačke (d) države članice treba da obezbijede da promjene ili alteracije trajno ne onemoguće ili ne ugroze postizanje dobrog stanja morske sredine na nivou te morske regije ili podregije ili u morskim vodama drugih država članica.</p> <p>3. <i>Ad hoc</i> mjere iz trećeg podstava stava 1 uključuju se u programe mjera u mjeri u kojoj je to izvodljivo.</p> <p>4. Države članice izrađuju i sprovode sve elemente morskih strategija iz člana 5 stav 2, ali, osim u odnosu na početnu procjenu iz člana 8, od njih se ne zahtijeva preduzimanje posebnih mjera ako za morsku sredinu nema znatne opasnosti ili ako troškovi ne bi bili razmjerni opasnostima za morsku sredinu, i to pod uslovom da nema daljeg pogoršavanja.</p> <p>Ako iz bilo kojeg od tih razloga država članica ne poduzima nikakve mjere, ona dostavlja Komisiji potrebno obrazloženje za svoju odluku i istovremeno nastoji da izbjegne trajno ugrožavanje ostvarivanja dobrog stanja morske sredine.</p>	<p>sprečavanja štetnih uticaja u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, sprovode se posebne (<i>ad hoc</i>) mjere, koje utvrđuje Ministarstvo.</p> <p>(5) Mjerama iz stava 4 ovog člana, mora se obezbijediti da izmjene fizičkih svojstava morske sredine trajno ne onemoguće ili ne ugroze postizanje dobrog ekološkog stanja morske sredine drugih država u morskom podregionu i morskom regionu.</p> <p>(6) Mjere iz stava 4 ovog člana, uključuju se u program mjera, ako je to primjenjivo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 16</b></p> <p><b>Izuzeci od primjene aktivnosti utvrđenih Strategijom</b></p> <p>(1) Primjena pojedinih aktivnosti utvrđenih Strategijom može se izuzeti ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nema opasnosti za morsku sredinu; ili</li> <li>- bi troškovi sprovođenja tih aktivnosti bili nesrazmjerni u odnosu na rizike za morsku sredinu, ako se njima ne prouzrokuje pogoršanje ekološkog stanja morske sredine.</li> </ul> <p>(2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na početnu procjenu stanja morske sredine.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 1 tač. 3 i 4</b></p> <p><b>Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3) slučajevima za izuzeće od primjene mjera iz člana 15 ovog zakona;</li> <li>4) razlozima za izuzeće od primjene pojedinih aktivnosti iz Strategije u skladu sa članom 16 ovog zakona.</li> </ul>			
<p><b>Član 15.</b></p> <p>Preporuke za djelovanje Zajednice</p> <p>1. Ako država članica utvrdi problem koji utiče na stanje životne sredine njenih morskih voda, a ne može se riješiti mjerama usvojenim na nivou države, ili je povezan s nekom drugom politikom Zajednice ili međunarodnim sporazumom, ona o tome treba da</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 17</b></p> <p><b>Obavještavanje Evropske komisije</b></p> <p>Ako Ministarstvo u saradnji sa drugim nadležnim organima utvrdi negativan uticaj na stanje morske sredine, koji se ne može otkloniti mjerama utvrđenim ovim zakonom ili mjerama koje se sprovode u drugoj oblasti i/ili mjerama utvrđenim međunarodnim</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>obavijesti Komisiju i dostavi obrazloženje za svoj stav. Komisija odgovara u roku od šest mjeseci.</p> <p>2. Ako je potrebno djelovanje institucija Zajednice, države Članice daju odgovarajuće preporuke Komisiji i Vijeću za mjere koje se odnose na identifikovane probleme iz stava 1. Ako nije drugačije propisano relevantnim zakonodavstvom Zajednice, Komisija odgovara na svaku takvu preporuku u roku od šest mjeseci i, prema potrebi, uzima te preporuke u obzir pri podnošenju s tim povezanih prijedloga Evropskom parlamentu i Vijeću.</p>	<p>sporazumom, obavještava se Evropska komisija, sa preporukama za poboljšanje stanja u morskoj sredini.</p>			
<p>Član 16.</p> <p>Obavještenja i procjena koju sprovodi Komisija</p> <p>Na temelju obavještenja o programima mjera shodno Članu 13 stavu 9, Komisija procjenjuje za svaku državu Članicu da li dostavljeni programi predstavljaju odgovarajući okvir za ispunjavanje zahtjeva ove Direktive te može zatražiti od dotične države Članice da dostavi sve dostupne i potrebne dodatne informacije.</p> <p>Pri izradi tih procjena Komisija razmatra koherentnost programa mjera u raznim morskim regijama ili podregijama i u cijeloj Zajednici.</p> <p>U roku od šest mjeseci od prijema svih obavještenja Komisija informiše dotične države Članice jesu li prema njenom mišljenju programi mjera u skladu s ovom Direktivom te daje smjernice za sve izmjene koje smatra potrebnim.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>POGLAVLJE IV.</p> <p>AŽURIRANJE, IZVJEŠTAJI I INFORMISANJE JAVNOSTI</p> <p>Član 17.</p> <p>Ažuriranje</p> <p>1. Države Članice treba da obezbijede ažuriranje morskih strategija za svaku dotičnu morsku regiju ili podregiju.</p> <p>2. Za potrebe stava 1 države Članice koordinirano preispituju, kako je navedeno u Članu 5, sljedeće elemente svojih morskih strategija svakih šest godina</p>	<p>Član 20</p> <p>Revizija Strategije</p> <p>(1) Revizija Strategije vrši se po pravilu svake šeste godine u skladu sa promjenama u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, a može se vršiti i u kraćem roku u zavisnosti od tih promjena.</p> <p>(2) Revizija Strategije vrši se na osnovu analize početne procjene stanja morske sredine, karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>od njihova prvog utvrđivanja:</p> <p>(a) početnu procjenu kao i utvrđivanje karakteristika dobrog stanja morske sredine, kako je predviđeno u Članu 8 stav 1 odnosno Članu 9 stav 1;</p> <p>(b) ekološke ciljeve određene prema Članu 10 stav 1;</p> <p>(c) programe monitoringa utvrđene prema Članu 11 stavu 1;</p> <p>(d) programe mjera utvrđene prema Članu 13 stavu 2.</p> <p>3. Podaci o svim ažuriranjima obavljenim nakon preispitivanja predviđenog u stavu 2 šalju se Komisiji, regionalnim konvencijama o moru i svim drugim dotičnim državama Članicama, u roku od tri mjeseca od njihove objave u skladu s Članom 19 stavom 2.</p> <p>4. Članovi 12 i 16 primjenjuju se na ovaj Član <i>mutatis mutandis</i>.</p>	<p>morske sredine, programa monitoringa morske sredine i programa mjera.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 1 tačka 5</b> <b>Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o: 5) reviziji Strategije;</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 2</b> <b>Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države Članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.</p>			
<p>Član 18.</p> <p>Privremeni izvještaji</p> <p>Države Članice podnose Komisiji, u roku od tri godine od objave svakog programa mjera ili njegove ažurirane verzije u skladu s Članom 19 stavom 2, kratki privremeni izvještaj u kojem se opisuje napredak u sprovođenju tog programa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 12 stav 6</b> <b>Program mjera</b></p> <p>(6) Izvještaj o sprovođenju programa mjera Ministarstvo je dužno da sačini u roku od tri godine od početka primjene programa mjera.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 1 tačka 6</b> <b>Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o: 6) sprovođenju programa mjera.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 19.</p> <p>Javne rasprava i informisanje javnosti</p> <p>1. Države Članice treba da obezbijede u skladu s relevantnim postojećim zakonodavstvom Zajednice da sve zainteresovane strane što prije dobiju priliku da efektivno učestvuju u sprovođenju ove Direktive uz, ako je moguće, postojeća upravna tijela ili upravne strukture uključujući regionalne konvencije o moru, naučna savjetodavna tijela kao i regionalna savjetodavna vijeća.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 22</b> <b>Obavještavanje javnosti</b></p> <p>(1) Informacije o zaštiti morske sredine objavljuju se putem elektronskih baza podataka.</p> <p>(2) Ministarstvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi propise koji se odnose na morsku sredinu, Strategiju sa sastavnim djelovima, podatke dobijene sprovođenjem monitoringa morske sredine i izvještaj o sprovođenju međunarodnih ugovora i konvencija iz oblasti zaštite morske sredine.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>2. Države Članice treba da objave sažetke sljedećih</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 22</b></p>	<p style="text-align: center;">Potpuno</p>		

<p>elemenata svojih morskih strategija, ili njihovih ažuriranih verzija i stave ih na raspolaganje za komentare javnosti:</p> <p>(a) početne procjene i utvrđivanja dobrog stanja sredine iz Člana 8 stav 1 odnosno Člana 9 stav 1;</p> <p>(b) ciljeva utvrđenih prema Članu 10 stavu 1;</p> <p>(c) programa monitoringa utvrđenih prema Članu 11 stavu 1;</p> <p>(d) programa mjera utvrđenih prema Članu 13 stavu 2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Obavještanje javnosti</b></p> <p>(1) Informacije o zaštiti morske sredine objavljuju se putem elektronskih baza podataka.</p> <p>(2) Ministarstvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi propise koji se odnose na morsku sredinu, Strategiju sa sastavnim djelovima, podatke dobijene sprovođenjem monitoringa morske sredine i izvještaj o sprovođenju međunarodnih ugovora i konvencija iz oblasti zaštite morske sredine.</p>	<p>usklađeno</p>		
<p>3. U vezi s pristupom informacijama o životnoj sredini primjenjuje se Direktiva 2003/4/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 28. januara 2003. o javnom pristupu informacijama o životnoj sredini.</p> <p>U skladu s Direktivom 2007/2/EZ države članice dostavljaju Komisiji, za obavljanje njenih zadataka povezanih s ovom Direktivom, posebno za preispitivanja stanja morske sredine u Zajednici na osnovu Člana 20 stav 3 tačke (b), pravo pristupa i upotrebe podataka i informacija iz početnih procjena obavljenih prema Članu 8 kao i iz programa praćenja utvrđenih prema Članu 11.</p> <p>Podaci i informacije dobijeni iz početne procjene obavljene prema Članu 8 kao i iz programa praćenja utvrđenih prema Članu 11 takođe se, najkasnije šest mjeseci nakon što postanu dostupni, stavljaju na raspolaganje Evropskoj agenciji za životnu sredinu za obavljanje njenih zadataka.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 11 stav 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Program monitoringa morske sredine</b></p> <p>(10) Organ uprave dostavlja informacije o stanju morske sredine Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i tijelima nadležnim za sprovođenje Barselonske konvencije, u skladu sa posebnim propisom.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 21 stav 1 tačka 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz Člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 23 st. 1 i 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Informacioni sistem za morsku sredinu</b></p> <p>(1) Radi prikupljanja podataka i izvještavanja o stanju morske sredine, organ uprave uspostavlja i vodi informacioni sistem za morsku sredinu, u okviru informacionog sistema zaštite životne sredine.</p> <p>(3) Podaci iz informacionog sistema morske sredine koriste se za potrebe izvještavanja nadležnih tijela Evropske unije.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 20.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Izveštaji Komisije</p> <p>1. Komisija objavljuje prvi izvještaj o ocjeni sprovedena ove Direktive u roku od dvije godine od prijema svih programa mjera, a svakako najkasnije do 2019. godine.</p> <p>Komisija nakon toga objavljuje dalje izvještaje svakih šest godina. Ona podnosi izvještaje Evropskom parlamentu i Vijeću.</p> <p>2. Najkasnije do 15. jula 2012. godine Komisija objavljuje izvještaj u kojem ocjenjuje doprinos ove Direktive sprovođenju postojećih dužnosti, obaveza i inicijativa država članica ili Zajednice na nivou Zajednice ili na međunarodnom nivou u području zaštite morske sredine.</p> <p>Taj se izvještaj podnosi Evropskom parlamentu i Vijeću.</p> <p>3. Izvještaji iz stava 1. obuhvataju sljedeće:</p> <p>(a) pregled napretka u sprovođenju ove Direktive;</p> <p>(b) pregled stanja morskog sredine u Zajednici, koji se izrađuje u saradnji s Evropskom agencijom za životnu sredinu i relevantnim regionalnim pomorskim i ribarskim organizacijama i konvencijama;</p> <p>(c) prikaz morskih strategija s prijedlozima za njihovo unaprjeđivanje;</p> <p>(d) sažetak informacija primljenih od država članica prema članovima 12 i 16 kao i procjena koje je sprovedla Komisija u skladu s članom 16 u vezi s informacijama primljenim od država članica prema članu 15;</p> <p>(e) sažetak odgovora na svaki od izvještaja koje države članice podnose Komisiji prema članu 18;</p> <p>(f) sažetak odgovora na primjedbe Evropskog parlamenta i Savjeta o prethodnim morskim strategijama;</p> <p>(g) sažetak doprinosa drugih relevantnih politika Zajednice ostvarivanju ciljeva ove Direktive.</p>				
<p>Član 21. Izveštaj o napretku na zaštićenim područjima</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmljivo</p>		

<p>Na temelju informacija koje države Članice dostavljaju do 2013. godine, Komisija do 2014. godine izvještava o napretku u uspostavljanju zaštićenih morskih područja, uzimajući u obzir postojeće obveze na temelju primjenjivog prava Zajednice, kao i međunarodne obaveze Zajednice i država Članica.</p> <p>Izvještaj se podnosi Evropskom parlamentu i Savjetu.</p>				
<p>Član 22.</p> <p>Finansiranje od strane Zajednice</p> <p>1. S obzirom na prioritetnost izrade morskih strategija, sprovođenje ove Direktive biće podržano postojećim finansijskim instrumentima Zajednice u skladu s primjenjivim pravilima i uslovima.</p> <p>2. Programe koje izrađuju države Članice EU sufinansira u skladu s postojećim finansijskim instrumentima.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 26</b> <b>Izvori finansiranja</b></p> <p>Zaštita morske sredine finansira se iz:</p> <p>1) Budžeta Crne Gore, 2) donacija, i 3) drugih izvora u skladu sa zakonom.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 23.</p> <p>Preispitivanje Direktive</p> <p>Komisija preispituje ovu Direktivu do 15. jula 2023. i prema potrebi predlaže potrebne izmjene.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE V. ZAVRŠNE ODREDBE</p> <p>Član 24.</p> <p>Tehnička prilagođavanja</p> <p>1. Prilozi III, IV i V mogu se mijenjati s obzirom na naučni i tehnički napredak u skladu s regulatornim postupkom iz Člana 25 stav 3, uzimajući u obzir rokove za preispitivanje i ažuriranje morskih strategija utvrđenih u Članu 17 stavu 2.</p> <p>2. U skladu s regulatornim postupkom iz Člana 25 stav 2:</p> <p>(a) mogu se usvojiti metodološki standardi za primjenu priloga I, III, IV i V;</p> <p>(b) mogu se usvojiti tehnički formati za prenos i obradu podataka, uključujući statističke i kartografske podatke.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 25.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Regulatorni odbor</b></p> <p>1. Komisiji pomaže odbor.</p> <p>2. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuju se Članovi 5 i 7 Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njenog člana 8.</p> <p>Rok utvrđen u Članu 5 stavu 6 Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.</p> <p>3. Kod upućivanja na ovaj stav primjenjuju se Član 5.a stavovii od 1 do 4 i Član 7 Odluke 1999/468/EZ koji se odnose na odredbe njenog člana 8.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 26.</b></p> <p style="text-align: center;">Prenos</p> <p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 15. jula 2010. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredbi.</p> <p>Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave upućuju na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva referenca. Načine upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih mjera nacionalne legislative koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p> <p>3. Države članice bez morskih voda donose samo one mjere koje su potrebne za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima prema Članu 6 i Članu 7.</p> <p>Ako su te mjere već na snazi u nacionalnom zakonodavstvu, dotične države članice Komisiji dostavljaju tekst tih mjera.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Izveštavanje Evropske komisije</b></p> <p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <p>1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;</p> <p>2) aktivnostima prilikom sprovođenja plana hitnog djelovanja;</p> <p>3) slučajevima za izuzeće od primjene mjera iz člana 15 ovog zakona;</p> <p>4) razlozima za izuzeće od primjene pojedinih aktivnosti iz Strategije u skladu sa Članom 16 ovog zakona;</p> <p>5) reviziji Strategije;</p> <p>6) sprovođenju programa mjera.</p> <p>(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.</p> <p>(3) Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana utvrđivanja karakteristika iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(4) Program monitoringa morske sredine donijeće se u u roku od godinu dana od dana utvrđivanja ciljeva i</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		<p style="text-align: center;">IV kvartal 2020. godine</p>



	<p>indikatora iz stava 3 ovog Člana. (5) Program mjera donijeće se u roku od godinu dana od dana donošenja programa monitoringa morske sredine.</p>			
<p><b>Član 27.</b> Stupanje na snagu Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Član 28.</b> Adresati Ova Direktiva upućena je državama Članicama.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo.		
<p>Prilog I Kvalitativni deskriptori za utvrđivanje dobrog stanja morske sredine (iz Člana 3 stav 5, Člana 9 stava 1 i 3 te Člana 24) (1) Biološka raznolikost održana je. Kvaliteta i pojava staništa te rasprostranjenost i brojnost vrsta u skladu su s prevladavajućim fiziografskim, geografskim i klimatskim uvjetima. (2) Neautohtone vrste unesene ljudskim aktivnostima na takvim su razinama da ne štete ekosustavima. (3) Populacije svih riba, rakova i mekušaca koji se iskorištavaju u komercijalne svrhe unutar su sigurnih bioloških granica, a raspodjela populacije prema dobi i veličini pokazuje da je stok zdrav. (4) Svi elementi morskih prehrambenih mreža, u mjeri u kojoj su poznati, javljaju se u uobičajenoj brojnosti i raznovrsnosti te su na razinama koje mogu osigurati dugoročnu brojnost vrsta i očuvanje njihove pune sposobnosti razmnožavanja. (5) Eutrofikacija koju uzrokuje čovjek smanjena je na najmanju mjeru, posebno njezini štetni učinci, kao što su gubitak biološke raznolikosti, propadanje ekosustava, štetno cvjetanje alga, kao i pomanjkanje kisika u pridnenim vodama. (6) Cjelovitost morskoga dna na razini je koja osigurava da su struktura i funkcije ekosustava</p>	<p><b>Član 8 stav 6</b> <b>Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine</b>  (6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog Člana propisuje Ministarstvo.</p>	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akt kojim će se definisati kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi.</p>	IV kvartal 2020. godine

<p>zaštićene kao i da posebno bentoski ekosustavi nisu pogođeni štetnim učincima.</p> <p>(7) Trajno mijenjanje hidrografskih uslova ne šteti morskim ekosustavima.</p> <p>(8) Koncentracije zagađujuće materije na nivou su koje ne uzrokuju učinak zagađujućih materija.</p> <p>(9) Zagađujuće materije u ribi i drugim plodovima mora za ljudsku potrošnju ne prelaze razine utvrđene zakonodavstvom Zajednice ili drugim relevantnim standardima.</p> <p>(10) Svojstva i količine otpadaka u moru ne štete obalnom i morskom sredinom.</p> <p>(11) Unos energije, uključujući podvodnu buku, na razinama je koje ne štete morskoj sredini.</p> <p>Za utvrđivanje karakteristika dobrog stanja sredine u morskoj regiji ili podregiji, kako je predviđeno člankom 9. stavom 1., države članice razmatraju svaki od kvalitativnih deskriptora navedenih u ovom Prilogu kako bi odredile deskriptore koje treba primjenjivati za utvrđivanje dobrog stanja sredine za tu morsku regiju ili podregiju. Ako država članica smatra da nije primjereno primjenjivati jedan od ili više tih deskriptora, ona dostavlja obrazloženje Komisiji u okviru obavijesti prema članu 9. stavu 2.</p>				
<p>Prilog II</p> <p>Nadležne institucije (iz Člana 7 stava 1)</p> <p>(1) Naziv i adresa nadležnog tijela ili nadležnih tijela – službeni naziv i adresa imenovanog nadležnog tijela ili imenovanih nadležnih tijela.</p> <p>(2) Pravni status nadležnog tijela ili nadležnih tijela – kratki opis pravnog statusa nadležnog tijela ili nadležnih tijela.</p> <p>(3) Odgovornosti – kratki opis pravnih i upravnih odgovornosti nadležnog tijela ili nadležnih tijela, kao i njihove uloge u vezi s dotičnim morskim vodama.</p> <p>(4) Članstvo – ako nadležno tijelo ili nadležna tijela</p>	<p><b>Član 18</b></p> <p><b>Nadležni organi za zaštitu morske sredine</b></p> <p>Zaštitu morske sredine obezbjeđuju Ministarstvo i organi državne uprave nadležni za: ribarstvo i upravljanje vodama, zaštitu mora od zagađivanja sa plovila, sigurnosti plovidbe i pomorskog saobraćaja, zaštitu i spašavanje, zaštitu zdravlja ljudi, zaštitu kulturne baštine, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, kao i druga pravna lica koja obavljaju poslove koji se odnose na zaštitu morske sredine.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>djeluju kao tijelo za koordinaciju drugih nadležnih tijela, potrebno je dati popis tih drugih tijela kao i pregled institucionalnih veza uspostavljenih za osiguravanje koordinacije.</p> <p>(5) Koordinacija na nivou regija ili podregija – traži se pregled mehanizama uspostavljenih za osiguravanje koordinacije između država članica čije morske vode pripadaju istoj morskoj regiji ili podregiji.</p>				
<p>Prilog III Mijenja direktiva 2008/56/EZ</p>				
<p>Prilog IV Okvirni popis karakteristika koje treba uzeti u obzir pri određivanju ciljeva životne sredine (iz Člana 10 stav 1 i Člana 24)</p> <p>(1) Odgovarajuće obuhvaćanje elemenata karakterističnih za morske vode pod suverenosti ili u nadležnosti država članica unutar morske regije ili podregije.</p> <p>(2) Potrebno je odrediti (a) ciljeve koji odgovaraju željenim uvjetima na temelju definicije dobrog stanja sredine; (b) mjerljive ciljeve i s njima povezane pokazatelje koji omogućuju praćenje i procjenu; i (c) radne ciljeve povezane s konkretnim sprovedbenim mjerama kojima se podupire njihovo ostvarivanje.</p> <p>(3) Specifikacija stanja sredine koje treba postići ili održavati kao i izražavanje tog stanja mjerljivim svojstvima elemenata koji karakteriziraju morske vode države članice unutar morske regije ili podregije.</p> <p>(4) Dosljednost skupa ciljeva; ciljevi ne smiju biti međusobno suprotni.</p> <p>(5) Specifikacija sredstava potrebnih za ostvarivanje ciljeva.</p> <p>(6) Izražavanje ciljeva, uključujući eventualne privremene ciljeve, s rasporedom ostvarivanja.</p> <p>(7) Specifikacija pokazatelja namijenjenih za praćenje</p>	<p>Član 9 stav 4 Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine</p> <p>(4) Način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine</p>	<p>IV kvartal 2020. godine</p>

<p>napretka i usmjeravanje odluka uprave u svrhu ostvarivanja ciljeva.</p> <p>(8) Prema potrebi, specifikacija referentnih tačaka (ciljne i granične referentne tačke).</p> <p>(9) Uzimanje u obzir socijalnih i državnih pitanja pri određivanju ciljeva.</p> <p>(10) Provjera skupa ciljeva za zaštitu životne sredine, s njima povezanih pokazatelja i graničnih i ciljnih referentnih tačaka razvijenih s obzirom na opšte ciljeva za zaštitu životne sredine utvrđene u članku 1., radi procjene bi li ostvarivanje ciljeva osiguralo željeno stanje morskih voda koje su pod suverenosti ili u nadležnosti država članica unutar morske regije.</p> <p>(11) Povezanost ciljeva za zaštitu životne sredine s opštim ciljevima na koje su se Zajednica i njezine države članice obvezale na temelju relevantnih međunarodnih i regionalnih sporazuma te primjena onih koji su najrelevantniji za dotičnu morsku regiju ili podregiju u svrhu ostvarivanja ciljeva za zaštitu životne sredine utvrđenih u članku 1.</p> <p>(12) Kada se sastavi skup pojedinačnih ciljeva i pokazatelja, trebalo bi ih zajedno provjeriti s obzirom na opšte spoljašnje ciljeve utvrđene u članku 1. radi procjene bi li njihovo ostvarivanje osiguralo željeno stanje morske sredine.</p>				
<p style="text-align: center;">Prilog V Programi monitoringa (iz člana 11 stava 1 kao i člana 24)</p> <p>(1) Potrebno je dostaviti podatke za procjenu stanja sredine kao i procjenu udaljenosti od dobrog stanja sredine te napretka u njegovu postizanju, u skladu s Prilogom III. i kriterijima te metodološkim standardima koje treba odrediti prema članku 9. stavu 3.</p> <p>(2) Potrebno je osigurati prikupljanje informacija koje omogućuju određivanje odgovarajućih pokazatelja za spoljne ciljeve predviđene u članku 10.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 11 stav 11</b> <b>Program monitoringa morske sredine</b></p> <p>(11) Bliži sadržaj programa monitoringa morske sredine, kao i način sprovođenja monitoringa propisuje Ministarstvo.</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži sadržaj programa monitoringa morske sredine, kao i način sprovođenja monitoringa</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2020. godine</p>

<p>(3) Potrebno je osigurati prikupljanje informacija koje omogućuju procjenu uticaja mjera iz člana 13.</p> <p>(4) Potrebno je uključiti aktivnosti za određivanje uzroka promjena, a time i za moguće korektivne mjere koje bi trebalo preduzeti za obnovu dobrog stanja sredine ako se utvrde odstupanja od željenoga stanja.</p> <p>(5) Potrebno je dostaviti podatke o hemijskim zagađujućim stvarima u vrstama za ljudsku potrošnju iz područja za komercijalni ribolov.</p> <p>(6) Potrebno je uključiti aktivnosti koje mogu potvrditi da korektivne mjere donose željene promjene, a nemaju neželjene popratne učinke.</p> <p>(7) Potrebno je grupisati informacije prema morskim regijama ili podregijama u skladu s članom 4.</p> <p>(8) Potrebno je osigurati usporedljivost pristupa i metoda procjene unutar morskih regija i/ili podregija ili između njih.</p> <p>(9) Potrebno je razviti tehničke specifikacije i standardizovane metode praćenja na nivou Zajednice kako bi se omogućila usporedljivost podataka.</p> <p>(10) Potrebno je osigurati što veću spojivost s postojećim programima razvijenima na regionalnom i međunarodnom nivou kako bi se postigla usklađenost između tih programa i izbjeglo udvostručavanje napora, uz primjenu onih smjernica za praćenje koje imaju najveći značaj za dotičnu morsku regiju ili podregiju.</p> <p>(11) U početnu procjenu iz člana 8. potrebno je uključiti procjenu glavnih promjena uslova u okolini kao i, prema potrebi, procjenu novih i nastajućih problema.</p> <p>(12) U početnoj procjeni iz člana 8. potrebno je obuhvatiti relevantne elemente navedene u Prilogu III. uključujući i njihovu prirodnu promjenjivost, te ocijeniti trendove prema ostvarivanju spoljnih ciljeva utvrđenih prema članu 10. stavu 1., služeći se prema potrebi utvrđenim pokazateljima kao i njihovim</p>				
---	--	--	--	--

<p>graničnim ili ciljnim referentnim tačkama.</p> <p>Prilog VI Programi mjera (iz člana 13. stava 1. i člana 24.)</p> <p>(1) Nadzor nad ulazom: mjere upravljanja koje utiču na dopuštenu količinu ljudske aktivnosti.</p> <p>(2) Nadzor nad izlazom: mjere upravljanja koje utiču na dopušteni stepena narušavanja komponente ekosistema.</p> <p>(3) Nadzor nad prostornim i vremenskim rasporedom: mjere upravljanja koje utiču na to gdje i kada se aktivnost smije obavljati.</p> <p>(4) Mjere za koordinaciju upravljanja: alati za osiguravanje da je upravljanje koordinisano.</p> <p>(5) Mjere za poboljšanje, zaprljanja.</p> <p>(6) Državni podsticaj: mjere usmjerene a koje omogućuju da oni koji upotrebljavaju morske ekosisteme imaju državni interes u tome da rade tako da pomažu ostvarenju cilja dobrog stanja sredine.</p> <p>(7) Alati za ograničavanje štete i sanaciju: alati za upravljanje koji usmjeravaju ljudske aktivnosti na obnovu oštećenih komponenata morskih ekosistema.</p> <p>(8) Komunikacija, uključivanje zainteresovanih strana i podizanje svijesti javnosti.</p>	<p>Član 12 stav 7 Program mjera</p> <p>(7) Bliži sadržaj programa mjera propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži sadržaj programa mjera radi održavanja dobrog stanja ekološkog sistema</p>	<p>IV kvartal 2020. godine</p>
<p><b>Direktiva 2017/845/EZ</b></p>				
<p>Član 1. Prilog III Direktive 2008/56/EZ zamjenjuje se tekstem iz Priloga ovoj Direktivi.</p>		<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 2. 1. Države Članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 7. decembra 2018. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredbi. Kada države Članice donose te odredbe, one sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države Članice određuju načine tog upućivanja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredbi nacionalne propise koje donesu u oblasti na koje se odnosi ova Direktiva.</p> <p>3. Obveza transpozicije ove Direktive ne primjenjuje se na države članice bez morskih voda.</p>				
<p>Član 3. Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 4. Ova Direktiva je upućena državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;"><b>PRILOG PRILOG III.</b></p> <p>Okvirni popis elemenata ekosistema, antropogenih pritiska i ljudskih aktivnosti od značaja za morske vode (na koji se odnose Član 8. stav 1., Član 9. stav 1., Član 9. stav 3., Član 10. stav 1., Član 11. stav 1. i Član 24.)</p> <p>Struktura, funkcije i procesi u morskim ekosistemima od posebne važnosti za Član 8 stav 1 tačku (a), te Članove 9. i 11.</p> <p style="text-align: center;">Tabelarni prikaz 1.</p> <p>Antropogeni pritisci, upotrebe i ljudske aktivnosti u morskoj sredini ili s uticajem na nju</p> <p style="text-align: center;">Tabelarni prikaz 2</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 7 stav 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Početna procjena stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Početna procjena stanja morske sredine obuhvata:</p> <p>1) analizu osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije;</p> <p>2) analizu stanja i glavnih opterećenja i uticaja na status morske sredine, segmenata životne sredine obalnog područja i prostora obalnog područja, uključujući ljudske aktivnosti.</p> <p>(6) Način analize svojstava i karakteristika iz stava 1 tačka 1 ovog Člana i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti, propisuje Ministarstvo.</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati način analize svojstava i karakteristika listu karakteristika trenutnog stanja morske sredine i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti.</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2020. godine</p>
<p style="text-align: center;"><b>Odluka 2017/848/EU</b></p>				

<p style="text-align: center;"><b>Član 1.</b> <b>Predmet</b></p> <p>Ovom Odlukom se utvrđuju:</p> <p>(a) kriterijumi i metodološki standardi koje države članice treba da primjenjuju prilikom utvrđivanja skupa karakteristika dobrog stanja životne sredine u skladu s Članom 9 stavom 1 Direktive 2008/56/EZ na temelju priloga I. i III. te uz upućivanje na početnu procjenu sprovedenu u skladu s Članom 8 stavom 1 te Direktive kako bi se procijenilo u kojoj se mjeri postiže dobro stanje morske sredine u skladu s Članom 9 stavom 3 te Direktive;</p> <p>(b) specifikacije i standardizovane metode za praćenje i procjenu koje treba da primjenjuju države članice prilikom uspostavljanja koordiniranih programa praćenja na temelju Člana 11 Direktive 2008/56/EZ u skladu s Članom 11 stavom 4 te Direktive;</p> <p>(c) vremenski okvir za utvrđivanje graničnih vrijednosti, popisa elemenata kriterijuma i metodoloških standarda putem saradnje na nivou Unije, regije ili podregije;</p> <p>(d) zahtjev za obavještanje o elementima kriterijuma, graničnim vrijednostima i metodološkim standardima.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 8 stav 6</b> <b>Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Dobro ekološko stanje morske sredine je stanje u kojem su morska sredina i obalno područje očuvani, ekološki raznovrsni i dinamični, čisti, zdravi i produktivni u svojim prirodnim uslovima, dok je njihovo korišćenje na održivom nivou, čime se čuva potencijal za korišćenje i aktivnosti za sadašnje i buduće generacije, odnosno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struktura, funkcije i procesi ekosistema, zajedno sa povezanim fiziografskim, geografskim, geološkim i klimatskim faktorima, omogućavaju potpuno funkcionisanje ekoloških sistema i njihovu otpornost na promjene u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima, s tim da su vrste i staništa očuvani, da je spriječeno smanjivanje biodiverziteta prouzrokovano tim aktivnostima i da različite biološke komponente djeluju uravnoteženo;</li> <li>- hidromorfološka, fizička i hemijska svojstva ekosistema, uključujući i svojstva nastala zbog ljudskih aktivnosti na tom području, doprinose funkcionisanju ekosistema, a antropogeni unosi supstanci i energije, uključujući buku, u životnu sredinu mora, ne uzrokuju uticaje zagađenja.</li> </ul> <p>(2) Dobro ekološko stanje morske sredine utvrđuje se na osnovu karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(4) Prilikom utvrđivanja dobrog ekološkog stanja morske sredine uzimaju se u obzir ekosistemi, fizička i hemijska svojstva, stanišni tipovi, biološka svojstva i hidromorfologija, kao i opterećenja i uticaji ljudskih</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi kao i način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine i bliži sadržaj programa monitoringa morske sredine, kao i način sprovođenja monitoringa</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2020. godine</p>
---	---	---	---	--



aktivnosti na morsku sredinu.

(5) Za utvrđivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine primjenjuje se ekosistemski pristup u upravljanju ljudskim aktivnostima i integralno upravljanje obalnim područjem.

(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

#### **Član 9 stav 4**

##### **Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine**

(1) Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja i karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(2) Ciljevima za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine smatra se željeno stanje različitih komponenti morske sredine, kao i opterećenja i uticaji na te komponente za morski region, odnosno podregion.

(3) Prilikom utvrđivanja ciljeva i indikatora iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir karakteristike stanja morske sredine, opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu, kao i ciljevi zaštite morske i životne sredine, prostora obalnog područja, relevantni prekogranični uticaji i njegove karakteristike.

(4) Način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine propisuje Ministarstvo.

#### **Član 11 stav 11**

##### **Program monitoringa morske sredine**

(1) Program monitoringa morske sredine izrađuje se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, metodoloških

	<p>standarda za praćenje ekosistema, opterećenja i uticaja ljudskih aktivnosti na morsku sredinu.</p> <p>(2) Program monitoringa morske sredine je sastavni dio godišnjeg programa monitoringa životne sredine, koji se izrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje životna sredina.</p> <p>(3) Prilikom izrade programa monitoringa morske sredine uzima se u obzir program monitoringa stanja morskog ekosistema i obalnog područja.</p> <p>(4) Program monitoringa morske sredine mora biti usklađen sa programima monitoringa koji se sprovode u morskom podregionu, u skladu sa posebnim propisima i potvrđenim međunarodnim sporazumima.</p> <p>(5) Programom monitoringa morske sredine, radi usklađenosti sa programima praćenja stanja morske sredine u morskom podregionu, treba da se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koristi ista metoda monitoringa stanja morske sredine koja se sprovodi u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, radi obezbjeđivanja uporedivosti rezultata monitoringa;</li> <li>- uzimaju u obzir bitni prekogranični uticaji i prekogranične karakteristike morske sredine.</li> </ul> <p>(6) Program monitoringa morske sredine sprovodi organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: organ uprave).</p> <p>(7) U sprovođenju monitoringa morske sredine organ uprave za pojedine poslove može angažovati i akreditovana pravna lica.</p> <p>(8) Na monitoring morske sredine shodno se primjenjuju odredbe zakona o životnoj sredini, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.</p> <p>(9) Na osnovu rezultata programa monitoringa morske sredine, organ uprave sačinjava godišnji izvještaj o stanju morske sredine, koji je sastavni dio informacije o stanju životne sredine.</p> <p>(10) Organ uprave dostavlja informacije o stanju morske sredine Evropskoj agenciji za zaštitu životne</p>			
--	---	--	--	--

	<p>sredine i tijelima nadležnim za sprovođenje Barcelonske konvencije, u skladu sa posebnim propisom.</p> <p>(11) Bliži sadržaj programa monitoringa morske sredine, kao i način sprovođenja monitoringa propisuje Ministarstvo.</p>			
<p><b>Član 2. Definicije</b></p> <p>Za potrebe ove Odluke primjenjuju se definicije utvrđene u Članu 3 Direktive 2008/56/EZ. Primjenjuju se i sljedeće definicije:</p> <p>1. „podregije” znači podregije navedene u Članu 4 stav 2 Direktive 2008/56/EZ;</p> <p>2. „dalje podjele” znači dalje podjele kako su navedene u Članu 4 stav 2 Direktive 2008/56/EZ;</p> <p>3. „invazivna neautohtona vrsta” znači „invazivna strana vrsta” u smislu Člana 3 stav 2 Regulative (EU) br. 1143/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta;</p> <p>4. „elementi kriterijuma” znači sastavni elementi ekosistema, osobito njegovi biološki elementi (vrste, staništa i njihove zajednice) ili aspekti pritisaka na morsku sredinu (biološki, fizički, materije, otpad i energija), koji se procjenjuju u okviru svakog kriterijuma;</p> <p>5. „granična vrijednost” znači vrijednost ili raspon vrijednosti koji omogućuje procjenu postignutog nivoa kvaliteta za određeni kriterijum, čime se lakše procjenjuje u kojoj se mjeri postiže dobro stanje morske sredine.</p>	<p><b>Član 5 stav 1 tačka 7</b> <b>Značenje izraza</b></p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p><b>7) morski podregion</b> je Jadranski podregion regiona Sredozemnog mora sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;</p> <p><b>Član 8 st. 3 i 6</b> <b>Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog Člana propisuje Ministarstvo.</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine	IV kvartal 2020. godine
<p><b>Član 3. Primjena kriterijuma, metodoloških standarda, specifikacija i standardizovanih metoda</b></p> <p>1. Države Članice primjenjuju primarne kriterijume i povezane metodološke standarde, specifikacije i standardizovane metode utvrđene u Prilogu kako bi</p>	<p><b>Član 8</b> <b>Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se	IV kvartal 2020. godine

sprovele ovu Odluku. Međutim, na osnovu početne procjene ili naknadnih ažuriranja sprovedenih u skladu s Članom 8 i Članom 17 stavom 2 Direktive 2008/56/EZ države članice mogu odlučiti da, u opravdanim okolnostima, nije primjereno primjenjivati jedan ili više primarnih kriterijuma. U takvim slučajevima države članice Komisiji dostavljaju obrazloženje u okviru obavještanja u skladu s Članom 9 stavom 2 ili Članom 17 stavom 3 Direktive 2008/56/EZ. U skladu s obavezom regionalne saradnje iz Članova 5 i 6 Direktive 2008/56/EZ država članica obavještava druge države članice s kojima dijeli morskiju regiju ili podregiju prije nego što odluči da ne primjenjuje primarni kriterijum u skladu s prvom podstavkom.

2. Sekundarni kriterijumi i povezani metodološki standardi, specifikacije i standardizovane metode utvrđeni u Prilogu primjenjuju se kao dopuna primarnom kriterijumu ili ako postoji rizik da se neće postići ili održati dobro stanje morske sredine s obzirom na određeni kriterijum. O primjeni sekundarnog kriterijuma odlučuje država članica, osim ako je drugačije navedeno u Prilogu.

3. Ako se ovom Odlukom ne utvrde kriterijumi, metodološki standardi, specifikacije ili standardizovane metode za praćenje i procjenu, između ostalih za prostorno i vremensko grupiranje podataka, države članice oslanjaju se, ako je to izvodljivo i primjereno, na one koji su razvijeni na međunarodnom, regionalnom i podregionalnom nivou, npr. one dogovorene u okviru odgovarajućih regionalnih konvencija o moru.

4. Dok se ne utvrde Unijini, međunarodni, regionalni ili podregionalni popisi elemenata kriterijuma, metodološki standardi, kao i specifikacije i standardizovane metode za praćenje i procjenu, države članice mogu primjenjivati one utvrđene na nacionalnoj razini, uz uslov da se nastoji da se ostvari

sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

definisati kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za dobro ekološko stanje morske sredine.

<p>regionalna saradnja kako je propisano Članovima 5 i 6 Direktive 2008/56/EZ.</p>				
<p><b>Član 4. Utvrđivanje graničnih vrijednosti putem saradnje na nivou Unije, regije ili podregije</b></p> <p>1. Ako na temelju ove Odluke države članice imaju obavezu da utvrde granične vrijednosti putem saradnje u Uniji, regiji ili podregiji, te vrijednosti:</p> <p>(a) uvrštavaju se u skup karakteristika koje države članice primjenjuju prilikom utvrđivanja dobrog stanja morske sredine;</p> <p>(b) usklađene su sa zakonodavstvom Unije; Regulatorna (EU) br. 1143/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta</p> <p>(c) prema potrebi, predstavljaju nivo kvaliteta koji odražava važnost štetnog uticaja za kriterijum i treba da se utvrde u odnosu na referentno stanje;</p> <p>(d) utvrđuju se u odgovarajućem geografskom opsegu procjene kako bi odražavale različite biotičke i abiotičke karakteristike regija, podregija i daljnjih podjela;</p> <p>(e) utvrđuju se na temelju načela opreznosti i odražavaju moguće rizike za morsku sredinu;</p> <p>(f) dosljedne su u okviru različitih kriterijuma ako se odnose na isti element ekosistema;</p> <p>(g) temelje se na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama;</p> <p>(h) prema potrebi, temelje se na podacima iz dugih vremenskih nizova kako bi se lakše utvrdila najprimjerenija vrijednost;</p> <p>(i) odražavaju prirodnu dinamiku ekosistema, uključujući odnos grabežljivaca i plijena te hidrološke i klimatske varijacije, te uzimaju u obzir da se ekosistem ili njegovi djelovi mogu oporaviti, ako se njihovo stanje pogorša, do stanja koje odražava glavne fiziografske, geografske, klimatske i biološke uvjete, umjesto da se vrata u određeno stanje iz</p>	<p><b>Član 8</b></p> <p><b>Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Dobro ekološko stanje morske sredine je stanje u kojem su morska sredina i obalno područje očuvani, ekološki raznovrsni i dinamični, čisti, zdravi i produktivni u svojim prirodnim uslovima, dok je njihovo korišćenje na održivom nivou, čime se čuva potencijal za korišćenje i aktivnosti za sadašnje i buduće generacije, odnosno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struktura, funkcije i procesi ekosistema, zajedno sa povezanim fiziografskim, geografskim, geološkim i klimatskim faktorima, omogućavaju potpuno funkcionisanje ekoloških sistema i njihovu otpornost na promjene u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima, s tim da su vrste i staništa očuvani, da je spriječeno smanjivanje biodiverziteta prouzrokovano tim aktivnostima i da različite biološke komponente djeluju uravnoteženo;</li> <li>- hidromorfološka, fizička i hemijska svojstva ekosistema, uključujući i svojstva nastala zbog ljudskih aktivnosti na tom području, doprinose funkcionisanju ekosistema, a antropogeni unosi supstanci i energije, uključujući buku, u životnu sredinu mora, ne uzrokuju uticaje zagađenja.</li> </ul> <p>(2) Dobro ekološko stanje morske sredine utvrđuje se na osnovu karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(4) Prilikom utvrđivanja dobrog ekološkog stanja morske sredine uzimaju se u obzir ekosistemi, fizička i</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati kvalitativni pokazatelji, kriterijumi, metodološki standardi za dobro ekološko stanje morske sredine</p>	<p>IV kvartal 2020. godine</p>

prošlosti;

(j) ako je to izvodljivo i primjereno, usklađene su s odgovarajućim vrijednostima utvrđenim u okviru regionalnih institucionalnih struktura za saradnju, uključujući regionalne konvencije o moru.

2. Dok države Članice ne utvrde granične vrijednosti putem saradnje na nivou Unije, regije ili podregije kako je propisano ovom Odlukom, mogu upotrebljavati jedno od sljedećeg kako bi izrazile u kojoj se mjeri postiže dobro stanje morske sredine:

(a) nacionalne granične vrijednosti, uz uslov poštovanja obaveze regionalne saradnje iz čl. 5 i 6 Direktive 2008/56/EZ;

(b) trendove promjene vrijednosti;

(c) granične vrijednosti koje se zasnivaju na pritiscima. Ako je to moguće, te vrijednosti treba da budu u skladu s načelima utvrđenim u stavu 1 tačkama od (a) do (i).

3. Ako granične vrijednosti, uključujući one koje su države Članice utvrdile u skladu s ovom Odlukom, nisu postignute za određeni kriterijum u mjeri u kojoj je ta država Članica utvrdila da predstavlja dobro stanje morske sredine u skladu s Članom 9 stavom 1 Direktive 2008/56/EZ, države Članice prema potrebi razmatraju potrebu da se poduzmu mjere na temelju Člana 13 te Direktive ili da se sprovede dalja istraživanja.

4. Granične vrijednosti koje je država Članica utvrdila u skladu s ovom Odlukom mogu se periodično preispitati s obzirom na naučni i tehnički napredak te, prema potrebi, pravovremeno izmijeniti za preispitivanja predviđena Članom 17 stavom 2 tačkom (a) Direktive 2008/56/EZ.

hemijska svojstva, stanišni tipovi, biološka svojstva i hidromorfologija, kao i opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu.

(5) Za utvrđivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine primjenjuje se ekosistemski pristup u upravljanju ljudskim aktivnostima i integralno upravljanje obalnim područjem.

(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog Člana propisuje Ministarstvo.

#### Član 20

##### Revizija Strategije

(1) Revizija Strategije vrši se po pravilu svake šeste godine u skladu sa promjenama u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, a može se vršiti i u kraćem roku u zavisnosti od tih promjena.

(2) Revizija Strategije vrši se na osnovu analize početne procjene stanja morske sredine, karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, programa monitoringa morske sredine i programa mjera.

#### Član 1

##### Predmet

Zaštita morske sredine ostvaruje se na način utvrđen ovim zakonom i Konvencijom o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja.

#### Član 19

##### Regionalna saradnja

(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama Članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije, preko regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a

	<p>naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.</p> <p>(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.</p> <p>(3) Saradnja iz stava 1 ovog Člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.</p>			
<p><b>Član 5. Vremenski okvir</b></p> <p>1. Ako se ovom Odlukom predviđa da države članice utvrde granične vrijednosti, popise elemenata kriterija ili metodološke standarde putem saradnje na nivou Unije, regije ili podregije, države članice nastoje to učiniti do roka utvrđenog za prvo preispitivanje njihove početne procjene i utvrđivanja funkcija dobrog stanja okoline u skladu s Članom 17. stavkom 2. tačkom (a) Direktive 2008/56/EZ (15. jula 2018.).</p> <p>2. Ako države članice ne mogu utvrditi granične vrijednosti, popise elemenata kriterijuma ili metodološke standarde putem saradnje na nivou Unije, regije ili podregije u roku utvrđenom u stavu 1, one ih utvrđuju u najranijem mogućem roku nakon toga, uz uslov da do 15. oktobra 2018. Komisiji dostave obrazloženje u okviru obavještanja prema Članu 9 stavu 2 ili Članu 17 stavu 3 Direktive 2008/56/EZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 6. Obavještanje</b></p> <p>U okviru obavještanja prema Članu 17 stavu 3 Direktive 2008/56/EZ svaka država članica Komisiji</p>	<p>Član 21 stav 1 tač. 1 i 5 i stav 2 Izveštavanje Evropske komisije</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>dostavlja te elemente kriterijuma, granične vrijednosti i metodološke standarde koji su utvrđeni putem saradnje na nivou Unije, regije ili podregije u skladu s ovom Odlukom i koje država članica odluči primijeniti kao dio skupa karakteristika za utvrđivanje dobrog stanja morske sredine u skladu s članom 9 stavom 1 Direktive 2008/56/EZ.</p>	<p>(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:</p> <p>1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima iz člana 9 ovog zakona, programu monitoringa morske sredine i programu mjera, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;</p> <p>5) reviziji Strategije.</p> <p>(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.</p>			
<p><b>Član 7. Prestanak važenja</b> Odluka 2010/477/EU prestaje da važi. Upućivanja na Odluku 2010/477/EU smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 8. Stupanje na snagu</b> Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Europske unije</i>.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>PRILOG</b> Kriterijumi i metodološki standardi za dobro stanje morske sredine, relevantni za kvalitativne deskriptore (kvalitativne pokazatelje) u Prilogu I. Direktive 2008/56/EZ i za okvirne popise utvrđene u Prilogu III. te Direktive, te specifikacije i standardizovane metode za praćenje i procjenu</p> <p>DIO I. Kriterijumi, metodološki standardi, specifikacije i standardizovane metode za praćenje i procjenu glavnih pritisaka i uticaja u skladu s članom 8, stavom 1, tačkom (b) Direktive 2008/56/EZ U dijelu I. navedeni su deskriptori (kvalitativni pokazatelji) (1) povezani s odgovarajućim antropogenim pritiscima: biološkim pritiscima (deskriptori 2. i 3.), fizičkim pritiscima (deskriptori 6. i 7.) te materijama, otpadom i energijom (deskriptori 5, 8, 9, 10 i 11), kako su navedeni u Prilogu III.</p>	<p><b>Član 7 stav 1 tač. 1 i 2</b> <b>Početna procjena stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Početna procjena stanja morske sredine obuhvata:</p> <p>1) analizu osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije;</p> <p>2) analizu stanja i glavnih opterećenja i uticaja na status morske sredine, segmenata životne sredine obalnog područja i prostora obalnog područja, uključujući ljudske aktivnosti.</p> <p>(6) Način analize svojstava i karakteristika iz stava 1 tačka 1 ovog člana i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti, propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata kojim će se propisati način analize i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti, kao i definisanje kvalitativnih pokazatelja, kriterijuma i metodoloških standarda za dobro ekološko stanje</p>	<p>IV kvartal 2020. godine</p>



<p>Direktive 2008/56/EZ.</p> <p>DIO II. Kriterijumi, metodološki standardi, specifikacije i standardizovane metode za praćenje i procjenu bitnih svojstava i karakteristika te sadašnjeg stanja morske sredine u skladu s Članom 8, stav 1, tačka (a) Direktive 2008/56/EZ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine</b></p> <p>(1) Dobro ekološko stanje morske sredine je stanje u kojem su morska sredina i obalno područje očuvani, ekološki raznovrsni i dinamični, čisti, zdravi i produktivni u svojim prirodnim uslovima, dok je njihovo korišćenje na održivom nivou, čime se čuva potencijal za korišćenje i aktivnosti za sadašnje i buduće generacije, odnosno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struktura, funkcije i procesi ekosistema, zajedno sa povezanim fiziografskim, geografskim, geološkim i klimatskim faktorima, omogućavaju potpuno funkcionisanje ekoloških sistema i njihovu otpornost na promjene u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima, s tim da su vrste i staništa očuvani, da je spriječeno smanjivanje biodiverziteta prouzrokovano tim aktivnostima i da različite biološke komponente djeluju uravnoteženo;</li> <li>- hidromorfološka, fizička i hemijska svojstva ekosistema, uključujući i svojstva nastala zbog ljudskih aktivnosti na tom području, doprinose funkcionisanju ekosistema, a antropogeni unosi supstanci i energije, uključujući buku, u životnu sredinu mora, ne uzrokuju uticaje zagađenja.</li> </ul> <p>(2) Dobro ekološko stanje morske sredine utvrđuje se na osnovu karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.</p> <p>(4) Prilikom utvrđivanja dobrog ekološkog stanja morske sredine uzimaju se u obzir ekosistemi, fizička i hemijska svojstva, stanišni tipovi, biološka svojstva i</p>		<p>morske sredine.</p>	
--	--	--	------------------------	--

	<p>hidromorfologija, kao i opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu.</p> <p>(5) Za utvrđivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine primjenjuje se ekosistemski pristup u upravljanju ljudskim aktivnostima i integralno upravljanje obalnim područjem.</p> <p>(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>			
--	---	--	--	--